

Izlet na izvor Sane



Banja Luka, 23. juni, 2014.

Koalicija za Sanu u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana Banjaluka juče je uspješno organizovala još jedan izlet na izvor rijeke Sane, a u cilju sprečavanje izgradnje mini hidrocentrale

na ovoj rijeci i u cilju podizanja svijesti o zaštiti životne sredine i aktivnijem uključivanju građana u njenu zaštitu. Više od dvije stotine građana Banjaluke, Prijedora, Sanskog Mosta, Ključa, Mrkonjić Grada, Čelinca i Kotor Varoša imalo je priliku juče da uživa u ljepoti netaknute prirode i izvorima rijeke Sane, za koju se nadamo da će takva i ostati.

Tradicionalna štafeta je i ove godine napunjena vodom na izvoru rijeke Sane i uputila se na biciklu Tihomira Dakića ka Ključu, Sanskom Mostu, Prijedoru i Novom Gradu gdje će biti prosuta na njenom ušću u rijeku Unu, simbolišući tako čistoću ove rijeke na cijelom njenom toku.

Nakon cijelodnevnog izleta na izvor Sane ljubitelji prirode su u kasnim popodnevnim satima posjetili i Eko zonu Zelenkovac, gdje je bio priređen ručak.

Završena trodnevna konferencija o standardima izvještavanja i društveno odgovornom novinarstvu



Banja Luka, 16. jun 2014.

Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija "CURE" proteklog vikenda organizovali su Konferenciju o profesionalnim i etičkim standardima izvještavanja o marginalizovanim grupama u BiH. Na trodnevnoj konferenciji, koja je održana u Muzičkom paviljonu –

Staklencu (13/15. juna) učestvovalo je oko pedeset predstavnika medija, nevladinih organizacija, studenata novinarstva i profesora, a žestoka diskusija vodila se tokom analiziranja izvještavanja medija u toku februarskih protesta i za vrijeme poplava u BiH.



Prvi blok konferencije bio je posvećen izvještavanju javnih servisa i komercijalnih medija za vrijeme poplava, a o ovoj temi govorili su: urednik Federalne televizije Amarildo Gutić, urednik Informativnog programa Televizije Republike Srpske Siniša Mihailović i reporterka Al Jazeera-e Balkans Ljiljana Smiljanić.

Kako je na dan otvaranja konferencije, u petak, bilo izuzetno burno u sali Narodne skupštine RS jer se raspravljalo o prijedlogu Zakona o Fondu solidarnosti, iskoristili smo priliku da sa ekonomskim stručnjakom Damirom Miljevićem prodiskutujemo o spornim činjenicama iz ovog zakona.

Drugi dan - subota bila je rezervisana za diskusiju o spinovanju medija u toku februarskih protesta u BiH, a nezavisni novinar i reporter Aldin Arnautović pripremio je pregled najočitijih medijskih spinova kojim su se koristili pojedinci iz novinarskog i političkog miljea i na taj način obmanjivali javnost u BiH.

Ovu priliku iskoristili smo i da sa ekonomskom analitičarkom Svetlanom Cenić razgovaramo o stavljanju njenog lika i djela na crnu listu nepoželjnih u RS od strane vladajućih struktura, tužbi za klevetu, ali i njenoj borbi da kao javna ličnost i žena iznese teret obračunavanja režimskih pisaca i medija sa civilnim društvom i pojedincima, kako



kroz iznošenje neistina tako i kroz napade. O stanju medijskih sloboda u BiH i govoru mržnje na internetu govorili su: predsjednica Udruženja BH novinari Milkica Milojević, izvršna direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac i medijski analitičar Davor Marko koji je prisutne podsjetio na težak položaj marginalizovanih grupa u medijima u bh. društvu.

Posljednjeg dana konferencije, učesnicima su predstavljeni

uspješni primjeri i modeli saradnje medija i udruženja koja se bave pitanjima marginalizovanih grupa koji su realizovani uz podršku projekta X-Press II, a generalna sekretarka Udruženja BH novinari Borka Rudić prisutne je upoznala sa najznačajnim segmentima EU strategije za poboljšanje medijskih sloboda i medijskog integriteta na području Zapadnog Balkana i Turske za period 2014-2020 godine.

Ova konferencija je dio projekta "X-press II" koju organizujemo uz finansijsku podršku Evropske unije, a čiji je cilj poboljšanje položaja marginalizovanih i ranjivih grupa u našem društvu putem zajedničkih akcija nevladinog sektora i medija.



Konferencija o profesionalnim i etičkim standardima u izvještavanju o marginalizovanim i ranjivim grupama



Banja Luka, 13. jun 2014

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija "CURE" vas pozivaju na konferenciju „Profesionalni i etički standardi u izvještavanju o marginalizovanim grupama u BiH“, koja će biti organizovana od **13. do 15. juna 2014. godine u Banjaluci**, sa početkom u **16 časova, u Muzičkom paviljonu – Staklencu (prvi sprat)**.

Riječ je o završnoj konferenciji o profesionalnim i etičkim standardima u izvještavanju o marginalizovanim i ranjivim grupama koja će okupiti novinare, ekonomiste, studente novinarstva, predstavnike marginalizovanih grupa, nevladine organizacije i stručnjake iz oblasti medija.

Na konferenciji ćemo diskutovati o aktuelnim temama:

- izvještavanju medija u BiH za vrijeme poplava i tzv. Fondu solidarnosti
- stanju medijskih sloboda u BiH i medijskom spinovanju u toku protesta sa osvrtom na kreiranje „crne liste“ neistomišljenika u RS
- te ćemo predstaviti primjere dobre prakse komunikacije nevladinih organizacija sa medijima i EU strategiju za poboljšanje medijskih sloboda.

Ova konferencija je dio projekta "X-press II" koju organizujemo uz finansijsku podršku Evropske unije, a čiji je cilj poboljšanje položaja marginalizovanih i ranjivih grupa u našem društvu putem zajedničkih akcija nevladinog sektora i medija.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Jeleni Despotović na telefon 051/432-750 ili putem e-maila jdespotovic@hcabl.org.

Doručak sa novinarima o temi: Ekonomski analiza poplava u BiH



Banja Luka, 11. juni 2014. godine

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija Cure organizirali su danas u Tuzli "Doručak sa novinarima", na kojem se sa direktorom Ekonomskog instituta u Bijeljini Aleksom Milojevićem razgovaralo o temi "Ekonomski analiza poplava u BiH". Cilj je bio pokušati odgovoriti na pitanje koliki je stepen odgovornosti

bosanskohercegovačke vlasti prema zaštiti stanovništva od prirodne nepogode, te da li vlast

raspolaže mehanizmima zaštite od poplava, požara, zemljotresa, ali i društvenih potresa. Jedan od zadataka vlasti je da zaštitи narod od nepogoda i to dugoročnim sprečavanjem šteta, kako bi vlast bila pripremljena onda kada šteta nastane od poplava, požara, zemljotresa ili društvenih potresa – izjavio je Milojević. Kazao je da vlast treba upozoriti građane da se zaštiti od nepogoda prije nego se one dogode, te da centri civilne zaštite imaju potrebnu opremu za zaštitu. Međutim, pokazalo se da u BiH, ocijenio je, država to nema. Posebno je izostalo planiranje rizika u današnjem vremenu klimatskih promjena i sve je trebalo staviti na novo preispitivanje, zaštitu, planiranje, od nasipa, izgradnje zaštite od poplava do zaštite u slučaju zemljotresa, požara i vjetrova – istaknuo je Milojević.

On je u razgovoru s novinarima rekao da je BiH zemlja koja je puna iskušenja i nepredvidivih situacija, te da se vlast nije pokazala, kako je ocijenio, sposobnom i voljnom da obavi svoj zadatak zaštite naroda od katastrofe koja ih je zadesila. Vlada ne radi svoj posao, jer postoje institucije koje primaju novac za to da upozore narod na neposrednu opasnost, kako bi se sklonili na vrijeme. Postoji jedna potpuna nebriga i neodgovornost vlasti. Sada bi trebao neko odgovarati za sve što nam se dogodilo, jer ako sada prođe nekažnjeno, u budućnosti nas čekaju još veće neprilike – smatra Milojević.

Helsinški parlament građana Banjaluka ugostio aktiviste mira iz Italije



Banja Luka, 6. jun 2014.

Helsinški parlament građana Banjaluka ugostio je juče, u prostorijama Društveno-kulturnog centra Incel, oko 50

učesnika Mirovnog karavana iz Italije koji su se nakon dvočasovnog predaha uputili dalje prema Sarajevu na veliki Mirovni događaj Srajevo 2014. Mirovni aktivisti iz Trsta boravili su u nekadašnjem privrednom gigantu – Incelu, i u njemu osjetili prostor nezavisne društvene, kulturne i umjetničke scene grada na Vrbasu.

Za dobru atmosferu i ugodan boravak u gradu na Vrbasu pobrinuli su se domaćini iz Helsinškog parlamenta građana Banjaluka – Ivana Stanković i Dragana Dardić. Kratka prezentacija o Banjaluci, njenim legendama i znamenitostima, goste iz Trsta virtualno je prošetala banjalučkim parkovima, alejama, Šehitlucima, a na rastanku su nam rekli da jedva čekaju sljedeću priliku da dođu u Banjaluku i isprobaju rafting Vrbasom, posjete Demo fest, poslušaju operu Safikada i uživaju u banjalučkim čevapima sa kajmakom.



Na samom kraju ovog ugodnog dvočasovnog druženja sa prijateljima iz Italije, razmijenili smo iskustva i promovisali kulturu nenasilja, a aktivisti iz Trsta su nam predočili i nekoliko znamenitosti svoga grada, što smo shvatili kao poziv da što prije posjetimo luku na obali Jadrana.

I još jednom na kraju pozivamo vas da pratite aktivnosti koje će se odvijati u periodu od 6. do 9.

juna u Sarajevu na različitim lokacijama. Helsinški parlament građana i Fondacija CURE će, u sklopu Omladinskog kampa koji će okupiti više od 300 mladih ljudi iz BiH i svijeta, organizovati muzičke radionice i radionice za izradu grafita. Pjesma koja će nastati kao rezultat muzičkih



radionica biće izvedena na završnoj ceremoniji Mirovnog događaja.

Radeći na projektu "X-press II", koji finansira EU, Helsinški parlament građana i Fondacija CURE

nastoje, u saradnji sa medijima i organizacijama civilnog društva, doprinijeti zaštiti prava različitih marginalizovanih grupa i borbi protiv govora mržnje. Smatrujući da politike nasilja i konflikata i odsustvo dijaloga i kulture mira suštinski obezvređuju koncept promocije i zaštite ljudskih prava, uključili smo u "[Mirovni događaj Sarajevo 2014](#)" želeći i na taj način podijeliti iskustva sa drugima i izvući pouke za naše lokalno angažovanje za mir i poštivanje ljudskih prava.

„Mirovni događaj Sarajevo 2014“

P O Z I V

Na „Mirovni događaj Sarajevo 2014“



Banja Luka, 05. jun 2014.

Helsinški parlament građana
Banjaluka i Fondacija CURE, u

sklopu projekta "X-press II" uključili su se u "Mirovni događaj Sarajevo 2014" koji će se održati od 6. do 9. juna u Sarajevu. Pozivamo Vas da nam se pridružite danas u 16.00 časova u DKC Incel u dočeku Mirovnog karavana iz Italije, te da pratite aktivnosti koje će se odvijati u periodu od 6. do 9. juna u Sarajevu na različitim lokacijama.

Na događaju se očekuje učešće više hiljada ljudi iz BiH, regionala, Evrope i svijeta koji će se okupiti u Sarajevu kako bi razmijenili iskustva i mišljenja i promovisali kulturu mira i nenasilja. Mirovni događaj je prilika da se oda svojevrsno prizanje svim mirovnim inicijativama i mirovnim aktivistima i aktiviskinjama koji se bore za postizanje društvene pravde i poštivanje ljudskih prava.

Mirovni događaje će se odvijati kroz Međunarodni forum u sklopu kojeg će biti organizovano više od 100 radionica i okruglih stolova, Omladinski kamp i Kulturne aktivnosti. Glavne teme o kojima će se razgovarati su: "mir i socijalna pravda", "kultura mira i nenasilja", "ravnopravnost spolova, žene i mir", "pomirenje i suočavanje s prošlošću" i "militarizam i alternative militarizmu". Helsinški parlament građana i Fondacija CURE će, u sklopu Omladinskog kampa koji će okupiti više od 300 mladih ljudi iz BiH i svijeta, organizovati muzičke radionice i radionice za izradu grafita. Pjesma koja će nastati kao rezultat muzičkih radionica biće izvedena na završnoj ceremoniji Mirovnog događaja. Pored toga, uključićemo se i u doček Mirovnog karavana iz Italije koji će se, na putu za Sarajevo, nakratko zaustaviti i u Banjaluci, te u Sajam mirovnih organizacija koji će biti održan u subotu 7. juna u centru Sarajeva.

Radeći na projektu "X-press II", koji finansira EU, Helsinški parlament građana i Fondacija CURE nastoje, u saradnji sa medijima i organizacijama civilnog društva, doprinijeti zaštiti prava različitih marginalizovanih grupa i borbi protiv govora mržnje. Smatrujući da politike nasilja i konflikata i odsustvo dijaloga i kulture mira suštinski obezvređuju koncept promocije i zaštite

ljudskih prava, uključili smo u "Mirovni događaj Sarajevo 2014" želeći i na taj način podijeliti iskustva sa drugima i izvući pouke za naše lokalno angažovanje za mir i poštivanje ljudskih prava.

Program Mirovnog događaja dostupan je na: <http://www.peaceeventsarajevo2014.eu/pocetna.html>.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Jelenu Despotović na telefon: 051 432-750 i e-mail:jdespotovic@hcabl.org

Organizovana izložba "Mir sa ženskim licem"

Banja Luka, 31. maj 2014.

U četvrtak, 29.5.2014. u Banjalučkom studentskom pozorištu održana je izložba u sklopu projekta "Mir sa ženskim licem". Naši gosti bili su profesorka Biljana Babić, koja nam je govorila o znamenitim banjalučankama, te gospodin Srđan Šušnica od kog smo čuli nešto više o ulicama našeg grada koja nose imena znamenitih žena. Na izložbi je predstavljena inicijativa za povećavanje broja ulica sa ženskim licem, te inicijativa za uspostavljanje Dana sjećanja na žene žrtve rata.



Doručci sa novinarima istovremeno u Sarajevu, Tuzli i Banjaluci

Banja Luka, 31. maj 2014.

Helsinski parlament građana i Fondacija CURE su juče istovremeno organizovali "Doručak sa novinarima" u tri grada sa tri različite teme. U Sarajevu je najavljen veliki Mirovni događaj Sarajevo 2014, koga organizuje više od 50 organizacija iz Evrope. U Tuzli smo Doručak sa novinarima posvetili povratničkoj populaciji u mjestu Požaranica kod Tuzle. Banjalučka sesija je bila posvećena temi: "Značaj koordinacije pri dostavljanju pomoći stanovništvu ugroženom poplavama", na kojoj se razgovaralo o problemima u dostavljanju pomoći onima kojima je najpotrebnija. Većina novca koji je bio predviđen za organizaciju i osvježenje za Doručke sa novinarima, je usmjerena ka stanovništvu, a prije svega djeci sa poplavljenih područja u Bosni i Hercegovini.

„Doručak sa novinarima“ je jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu kako bi, preko medija, uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva. Projekat finansira Evropska unija.

U BiH uvezeno 650 šlepera pomoći, a paketi mimoilaze ugrožene



Banjaluka, 30. maj 2014. godine

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH proteklih 15 dana u BiH je uvezeno 4.000 tona humanitarne pomoći iz inostranstva namijenjene poplavama ugroženom stanovništvu, međutim hrana i odjeća koju su vrijedno prikupljali strani i domaći humanitarci i dalje

ne stižu na adresu svakog poplavljenog domaćinstva, zaključeno je danas na Doručku sa novinarima koji je organizovao Helsinski parlament građana Banjaluka. Glavna karika u raspodjeli pomoći poplavljenom stanovništvu u RS je Crveni krst RS, ali novinari i organizatori sastanka danas nažalost nisu mogli dobiti odgovor zbog čega se pomoć, nakon dvije sedmice od poplava, i dalje selektivno dijeli stanovništvu. Iako nam je generalni sekretar Crvenog krsta RS i član Kriznog štaba Vlade RS Đoko Mihajlović juče obećao da će prisustvovati sastanku, on se danas, ipak, nije pojavio na Doručku sa novinarima i odgovorio na pitanja koja interesuju domaću javnost. Umjesto Crvenim krstu, Helsinski parlament građana Banjaluka spiskove sa imenima i prezimenima osoba sa invaliditetom sa područja RS kojima su poplave uništile domove (koje smo prikupili od partnerskih organizacija) uručio je predsjedniku Udruženja „Nova Generacija“ Bojanu Aruli.

„Članovi našeg udruženja i volonteri danonoćno su prikupljali i distribuisali pomoć u Doboju i ostalim poplavljenim područjima. Evidentno je da nije postojala dobra koordinacija raspodjele pomoći, pa se tako dešavalo da su neki ljudi dobijali i po nekoliko paketa pomoći, dok drugi nisu dobili ništa“, poručio je Arula i dodao da u svakom gradu postoje punktovi za dijeljenje pomoći. Međutim, ona i dalje postaje teško dostupna za osobe sa invaliditeom i stara i nemoćna lica koji nisu u mogućnosti da odu do punktova crvenog krsta.

Zahvaljujući donatorima sa kojima je sarađivala „Nove generacija“ u RS su proteklih dana uvezena tri šlepera pomoći, a koju će članovi distribuisati direktno ljudima iz ugroženih područja. Kroz uspostavljanje otvorene platforme „Poplave.ba“ (www.poplave.ba) organizacije civilnog društva su još jednom demoinstrirale sposobnost i spremnost da brzo i pravovremeno reaguju, te da su u stanju da na ovaj način nadomjeste propuste organa vlasti koji do danas nisu ponudili sličnu platformu na kojoj bi se građani mogli informisati ne samo o mjestima gdje se skuplja i distribuira pomoć već i od drugim i važnim pitanjima.

Marko Vujić iz Transparency International-a kaže da je građanima svakodnevno dostupna informacija o iznosu uplaćenog novca na jedinstveni račun Vlade RS koji je otvoren za humanitarne uplate, međutim upozorio je da bi domaća javnost u narednom periodu trebalo da



zatraži uvid svaku marku koja će biti utrošena sa ovog ovog jedinstvenog računa.

„Tražićemo informaciju u koje svrhe je potrošen novac i po kom osnovu će se on dijeliti ugroženom stanovništvu“, dodao je Vujić, te podsjetio da je na bespaltnu liniju Transparency

International-a, koji je stavljen u funkciju za prijavljivanje nepravilnosti pri raspodjeli humanitarne pomoći, za nekoliko dana prijavljeno šest slučajeva zloupotrebe. „Mi ćemo o ovome po službenoj proceduri obavijestiti policiju, a dalje postupanje je u njihovoj nadležnosti i nadležnosti tužilaštva“, ističe Vujić.

Portparol Uprave za Indirektno oprezivanje BiH Ratko Kovačević istakao je da su nadležne institucije učinile sve da bi se pojednostavile carinske procedure prilikom uvoza humanitarne pomoći iz inostranstva, te rekao da su problemi sa nekoliko humanitarnih organizacija proteklih dana bili proceduralne prirode. On je takođe podsjetio da sva druga pomoć u vidu građevinske opreme ne podliježe odluci o oslobođanju od PDV-a.

„Svi donatori i humanitarne organizacije na čije ime stiže pomoć iz inostranstva sa dokumentacijom priloženom prema izdatim uputama ne bi trebalo da imaju problema na carinskim terminalima“, kaže Kovačević.

Na satsanku sa novinarima razgovarano je i o inicijativi Vlade RS za uvođenje zakona o Fondu solidarnosti, a učesnici sastanka su jednoglasno ocjenili kako bi uvođenje lineranog poreza od 3 odsto na plate radnika bio dodatan teret na već osiromašeno stanovništvo. Međutim, prema informacijama Vlade RS ovaj prijedlog zakona bi već naredne sedmice trebalo da bude upućen u skupštinsku proceduru.

„Doručak sa novinarima“ je jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu kako bi, preko medija, uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva. Projekat finansira Evropska unija. J. D.

P O Z I V

Na doručak sa novinarima pod nazivom

„Značaj koordinacije pri dostavljanju pomoći stanovništvu ugroženom poplavama“



Banja Luka, 28. maj 2014.

Helsinski parlament građana i Fondacija CURE, u petak 30. maja, organizuju Doručak sa novinarima u Mužičkom paviljonu – Staklencu (prvi sprat) sa početkom u 11 časova.
U okviru teme “Koordinacija dostavljanja pomoći stanovništvu ugroženom poplavama” biće razgovarano o potrebi efikasnog zajedničkog djelovanja institucija i humanitarnih organizacija kako bi pomoći stigla na adresu svakog poplavljenog domaćinstva.

Nažalost, šleperi prepuni humanitarne pomoći zbog birkoratskog labyrintha danonoćno čekaju na ulazak u BiH, pa ćemo ovu priliku iskoristiti da sa predstavnicima UIO BiH razgovaramo o efikasnosti odluke nadležnih institucija da se po hitnom postupku odobri uvoz humanitarne pomoći iz drugih zemalja.

Humani ljudi koji prethodnih dana neumorno prikupljaju pomoći za ugroženo stanovništvo u BiH često se pitaju da li ona stiže u ruke onih kojima je preko potrebna, jer postoje oprečna mišljenja ljudi na terenu o efikasnosti raspodjele ovih paketa.

O svim ovim pitanjima, kao i narednim koracima koje bi nadležne institucije trebalo preuduzeti u narednom periodu u petak ćemo razgovarati sa: generalnim sekretarom Crvenog krsta RS i članom križnog štaba RS Đokom Mihajlovićem, portparolom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratkom Kovačevićem, predsjednikom Udruženja „Nova generacija“ Bojanom Arulom, te predstavnicima Transparency Internationala koji su svoju besplatnu liniju za prijavu korupcije stavili u funkciju za prijavljivanje eventualnih nepravilnosti pri raspodjeli humanitarne pomoći stanovništvu pogodenom poplavama.

„Doručak sa novinarima“ je jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu kako bi, preko medija, uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva. Projekat finansira Evropska unija.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Jelenu Despotović na telefon: 051/432-750 i e-mail:jdespotovic@hcabl.org.

Nedovoljna informisanost mladih o reproduktivnom zdravlju



Sarajevo, 28. maj 2014.

Škola je najznačajniji izvor informacija za mlade, a mladi u Bosni i Hercegovini nemaju nikakav oblik formalne edukacije o reproduktivnom zdravlju i ono je još tabu tema. Neinformisanost je jedan od glavnih uzroka rizičnog ponašanja koje je danas sve učestalije, a mladi nisu svjesni kakve posljedice takvo ponašanje može imati po njih i po osobe s kojima stupaju u seksualne

odnose, zaključeno je na jučerašnjem doručku sa novinarima održanom u Sarajevu na temu „Reproduktivno zdravlje mladih u ogledalu medija“. Uvodničarka sesije bila je Amina Kurtagić, PR Crvenog Krsta u Sarajevu, koja je istakla da je reproduktivno zdravlje mladih problem koji danas zauzima vodeće mjesto. Spolno prenosive bolesti su važan problem u našoj državi, što zbog velike učestalosti, što zbog mogućih trajnih posljedica na zdravlje.

Uvodničarka je rekla da je krajnje vrijeme da počnemo ozbiljno shvatati potrebu mladih za tačnim informacijama o reproduktivnom zdravlju, te kako možemo na najbolji način osmislit kvalitetne projekte i edukacije. Prvi korak ka tome je zasigurno veći medijski prostor kada je u pitanju ova tema, što podrazumijeva kvalitetne, pouzdane i tačne informacije. Mnoga provedena istraživanja su jednoglasno dokazala da edukacije o reproduktivnom zdravlju ili kako se još nazivaju "seksualne edukacije" ne potiču seksualnu aktivnost mladih..

Mladi imaju pravo na slobodan pristup provjerjenim i tačnim informacijama koje se tiču njihove seksualnosti, reproduktivnog zdravlja i prava. U znanju leži moć. Što mladi više znaju, to više kontrole imaju nad svojim životima. Što manje znaju, to više kontrole imaju drugi koji mogu da je koriste ili zloupotrebe. Seksualnost mladih ne treba da bude ni zabranjivana, ni nametana, već prihvaćena kao prirodan dio svakog ljudskog bića. Glavni cilj ove strane je da prenese ove poruke i bude jedan od oblika podrške mladim ljudima u tome.

„Doručak sa novinarima“ jedna je od aktivnosti u okviru projekta X-Press II čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu kako bi, preko medija, uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva. Projekat finansira Evropska unija.

“Čistim plućima” ispred termoelektrana obilježili Dan planete Zemlje



Tuzla - Banja Luka, 22. april 2014.

Predstavnici Helsinškog parlamenta građana Banjaluka i Centra za životnu sredinu iz Banjaluke juče su organizovali akciju ispred termoelektrana u Ugljeviku, Tuzli i Stanarima, kako bi na Dan planete Zemlje skrenuli pažnju javnosti na opasnost od sumpor dioksida koje nekontrolisano emituju termoelektrane u BiH.

Predstavnicima medija predstavljena je publikacija „Skupa, prljava, otrovna – energija iz uglja i njene mračne tajne”, koja govori o opasnostima proizvodnje energije iz uglja koja uzima sve više maha i o čijoj štetnosti u BiH skoro нико javno ne smije da priča.

Koordinator Kampanje „Stop prljavoj energiji jer budućnost je obnovljiva“ Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu poručio je da je vrijeme predstavnici vlasti u BiH prestanu sa praksom promovisanja novih termoelektrana na ugalj u BiH i isticanjem pozitivnih strana tih projekata, dok negativne umanjuju ili ih najčešće uopšte ne pominju. „Najmlađi i najstariji su najosjetljiviji na zagađenja vazduha. Zdravstvena šteta koju nanose termoelektrane je nemjerljiva, ali o tome

niko javno ne govori“, istakao je Kalaba podsjećajući prisutne na zabrinjavajuću analizu Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, prema kojoj bi termoelektrane u narednih 15 godina u BiH mogle da izazovu gubitak od 39.260 godina života. Organizatori akcije poručuju kako od nadležnih institucija u BiH očekuju da konačno počnu da poštaju preuzete međunarodne obaveze u oblasti energije, te traže da se u ekonomskim analizama



novih energetskih prozvodnih kapaciteta predstave stvarne cijene korištenih izvora energije u koje je uključena i šteta nanesena zdravlju stanovnika i životnoj sredini.

Postojeći i planirani novi pogoni termoelektrana u Tuzli i Banovićima u periodu 2015-2030 godine izazvali bi gubitak od 39.260 godina očekivanog životnog vijeka, brojne smrtne slučajevne i ukupnu finansijsku štetu za našu zemlju u iznosu od 810 miliona evra. Takođe, organizacija HEAL je objavila najširu studiju takve vrste do sada, gdje termoelektrane na ugalj u Evropi godišnje uzrokuju 23.300 preranih smrти i gubitak od 54,7 milijardi evra, navedeno je u analizi.

Miodrag Dakić iz Centra za životnu sredinu istakao je da su planovi za izgradnju novih termoelektrana sve bliže realizaciji u oba entiteta.



„U Republici Srpskoj TE Stanari je u izgradnji još od maja prošle godine, a neki pripremni radovi za TE Ugljevik 3 su takođe završeni. U FBiH tenderska procedura za novi blok TE u Tuzli je privедена kraju, a nedavno je pokrenuta za TE u Banovićima. Ovi projekti se provode uprkos činjenici da nisu sprovedena adekvatna istraživanja o tome kako će uticati na životnu sredinu i zdravlje građana u BiH, te da je prilično izvjesno da će ovi objekti kada budu

izgrađeni gotovo sigurno kršiti pravila EU o uticaju na životnu sredinu“, poručio je Dakić.

Potpuno je nerazumno i neodgovorno, prema sadašnjim i budućim generacijama, ovako dugoročne i potencijalno izuzetno štetne projekte sprovoditi na osnovu paušalnih procjena tehnoloških, zdravstvenih i ekonomskih prednosti i rizika. Takođe, treba navesti da je cijeli proces, a posebno izdavanje koncesija, izvršeno na krajnje netransparentan način. Nadamo se da će ova akcija podstaći javnost da nam se pridruži u našim zahtjevima za čistu i održivu energiju i budućnost u BiH” rekao je Dakić.

Organizovana radionica za studente u Banjaluci



Banja Luka, 10. april 2014.

Na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci juče je organizovana interaktivna radionica za studente druge i treće godine novinarstva pod nazivom „Standardi u izvještavanju o marginalizovanim grupama“.


Radionici je prisustvovalo 25 studentica i studenata, a predavačica Milkica Milojević buduće medijske radnike upoznala je sa

pojmom marginalizovanih grupa u bh. društvu i načinima na koji domaći mediji izvještavaju o ovim osjetljivim grupama. Iskusna novinarka je naglasila važnost društveno odgovornog novinarstva i skrenula pažnju na “trend” medijskog zapostavljanja ovih grupa, što ih dodatno marginalizuje i udaljava od mogućnosti da uživaju sva prava koja su im zagarantovana Ustavom BiH.

Prema ocjeni Milojevićke, kod medijskog predstavljanja različitih marginalizovanih grupa problem je i stereotipno izvještavanje, koje je najčešće posljedica nemara novinara, tabloidizacije, nedostatka znanja, saosjećanja i hrabrosti, ali i nespremnosti novinara da prihvate izazov. Posebnu pažnju, poručuje ona, treba обратити na terminologiju koja se upotrebljava kada se izvještava o marginalizovanim grupama, kako bi se izbjegla upotreba uvredljivog i diskriminatorskog jezika koji često poziva na otoren otpor i mržnju prema određenim manjinskim grupama.

U ugodnom dvočasovnom druženju iskusna novinarka je odgovarala na pitanja studenata i dala im preporuke kako da izgrade objektivan novinarski stav. Ono čime novinar/ka treba da se vodi jeste profesionalizam, odnosno pridržavanje kodeksa i zakona kada je u pitanju izvještavanje o marginalizovanim grupama, poručila je Milkica Milojević.

Pred BiH je dug put do potpune inkluzije u obrazovanju



Banja Luka, 31. mart 2014.

Predstavnici Helsinskog parlamenta građana Banjaluka i Fondacija „Cure“ u subotu su organizovali doručak sa novinarima na temu „Inkluzija u bh. obrazovanju“. Tokom sastanka akcenat je stavljen na uslove školovanja djece sa invaliditetom u BiH jer u našoj zemlji nijedna škola nije u potpunosti arhitektonski prilagođena učenicima sa invaliditetom. Osim arhitektonskih barijera, školama nedostaju didaktički materijali i defektolozi koji bi pomagali

nastavnicima i profesorima u nastavnom procesu. Zbog nedostatka defektologa na tržištu rada, nastavni kadar u školama u RS jedinu vrstu pomoći u inkluzivnom nastavnom procesu dobija od jednog mobilnog tima defektologa koji je zadužen za pružanje podrške svim školama u RS. Učesnici sastanka su bili psihologinja Nikolina Milutinović iz Osnovne škole „Petar Kočić“ iz Prijedora, učiteljica Sanja Bajić iz Osnovne škole „Vojislav Ilić“ u Krupi na Vrbasu, te asistentkinja u nastavi i aktivistkinja udruženja „Djeca svjetlosti“ Jovana Jankovski.

Psihologinja Nikolina Milutinović prisutne je podsjetila da djeca u RS mogu da se školuju u tri kategorije: „specijalnim ustanovama“, „specijalnim odjeljenima“ u okviru redovnih škola koja se polako gase, te u procesu inkluzivne nastave u osnovnim školama.

„Procesu inkluzije u BiH mora se pristupiti mnogo sistematičnije, jer svi učesnici procesa inkluzije moraju da preduzmu odgovornost. Veliku ulogu u prihvatanju djece sa invaliditetom u školama imaju roditelji“, poručila je Nikolina Milutinović. Ovu tezu potvrđuje i podatak poražavajuće rezultate istraživanja koje su u našoj zemlji proveli USAID, Delegacija Evropske unije u BiH i UNICEF, a prema kojima jedna trećina roditelja u BiH smatra neprihvatljivim da dijete sa intelektualnim smetnjama pohađa isti razred sa njihovom djecom.

Učesnici su zaključili i da problem inkluzije treba posmatrati i iz ugla nastavnog kadra u RS, koji najčešće nije adekvatno obučen i sposoban za rad sa djecom sa invaliditetom. Kao poseban problem identifikovana je i kategorizacija djece sa invaliditetom. Postavljeno je pitanje koliko je adekvatna kategorizacija koju u najvećem broju slučajeva ne vrši kompletan tim stručnjaka, te nedovoljno zastupljena potreba eventualne rekategorizacije djece pri upisu u srednje škole. „Kao asistenu u nastavi, nije mi bila pružena nikakva obuka niti sam imala bilo kakve smjernice za rad od strane Ministarstva ili osoblja škole. Moje kolege i ja se moramo snalaziti i donekle improvizovati u radu sa djecom sa invaliditetom“, rekla je Milutinović, koja je ranije radila i kao asistent u nastavi. Predstavnica Ombudsmana za djecu RS Zlata Hadžić – Bajrić naglasila je da arhitektonske prepreke i dalje predstavljaju ograničavanje prava djece kada je riječ o pravu na izbor škole i zanimanja za ovu djecu.

„Doručak sa novinarima“ jedna je od aktivnosti u okviru projekta X-Press II čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu kako bi, preko medija, uticali na relevantne institucije da poboljšaju javnopolitike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva. Projekat finansira Evropska unija.

P O Z I V

**Na doručak sa novinarima pod nazivom
„Inkluzija u bh. obrazovanju“**

Banja Luka, 28. mart 2014.

Helsinški parlament građana i Fondacija CURE, **subota 29. marta**, organizuju Doručak sa novinarima u **Muzičkom paviljonu – Staklencu (prvi sprat) sa početkom u 11 časova**.

U okviru teme „Inkluzija u bh. obrazovanju“ razgovaraćemo o uslovima školovanja djece sa invaliditetom u redovnim školama u BiH. Na sastanku ćemo se osvrnuti i na poražavajuće rezultate istraživanja koje su u našoj zemlji proveli USAID, Delegacija Evropske unije u BiH i UNICEF, a prema kojima jedna trećina roditelja u BiH smatra neprihvatljivim da dijete sa intelektualnim smetnjama pohađa isti razred sa njihovom djecom. Sve ovo upućuje da se bh. društvo mora mijenjati i prilagođavati kroz novu obrazovnu i socijalnu politiku, a nadležne institucije intezivnije raditi na uklanjanju raznovrsnih barijera u okruženju od arhitektonskih do psihosocijalnih. Inkluzija je moguća samo ako su škole projektovane i organizovane tako da sva djeca mogu da uče i igraju se zajedno, međutim niti jedna škola u BiH nije u potpunosti prilagođena učenicima sa invaliditetom. BiH je zemlja koja nema pouzdane informacije o broju djece sa invaliditetom koja su uključena u nastavni proces, a posljednji zvaničan podatak sa kojim raspolaže Ministarstvo civilnih poslova BiH je iz školske 2010/2011. godine i prema kojem je u redovne škole upisano 1.284 učenika.

Učesnice/i ovog sastanka su: učiteljica Sanja Bajić, asistentica u nastavi Jovana Jankovski, psihologinja Nikolina Milutinović, predstavnici Ombudsmana za djecu RS i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. „Doručak sa novinarima“ je jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu kako bi, preko medija, uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva. Projekat finansira Evropska unija.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Jelenu Despotović na telefon: 051 432-750, e-mail: jdespotovic@hcabl.org .

Međunarodni dan žena u Banjaluci



Banja Luka, 7-8. mart 2014.

Helsinški parlament građana, u saradnji sa nevladnim organizacijama B.U.K.A., Oštra nula i Alteranativnom ženskom vladom BiH oblilježio je Međunarodni dan žena nizom aktivnosti:

- 7. marta u Muzičkom paviljonu Petar Kočić družili smo se sa izuzetnim ženama koje, iz perspektive našeg tradicionalnog patrijarhalnog društva, obavljaju

“muške poslove” - Slađanom Koljančić, tjelohraniteljkom, Sanjom Šćur, taksistkinjom, Sanjom Bajić, učiteljicom sa neobičnim radnim vremenom i radnim zadacima, Biljanom Nedić, svestranom umjetnicom i jedinom ženom u muškom košarkaškom klubu invalida „Vrbas“, Svjetlanom Ponejvić, varitlejkom, Željkom Gajić, sportistkinjom ekstremnih sportova i Slađanom Mićić, kapitenkom ženskog fudbalskog kluba.

- 7. marta organizovali smo predavanje "Sa feminizmom na Ti" i projekciju filma "Zvizdačica" koji govori o Ketrin Bolkovac koja je dobila otkaz nakon što je, kao članica mirovnih snaga UN u poslijeratnoj Bosni, otkrila i otvoreno ukazala na umještost pripadnika UN-ovih snaga u trgovinu ženama i prostituticu.
- 8. marta izašli smo na Trg Krajine sa transparentima "Žene neće da plaćaju vaše krize", "Ni za državu, ni za tajkune, ni za naciju, ne damo ovulaciju", Rodna ravnopravnost na papiru, ekonomski nejedankost u životu", "Državo, skini mi se sa sise", itd.
- 8. marta organizovali smo i promociju knjige "Turbo folk zvijezda", autora Zlatana Delića, koji, iz feminističke perspektive, govori o konstruisanju ženskog subjekta u pjesmama i video spotovima Lepe Brene, Cece Ražnatović, Severine Vučković i Jelene Karleuše.

U RS registrovano 158 djece sa autizmom



Banjaluka, 17. februar 2014.

Rezultate projekta "Ja govorim budi spreman da čuješ" prezentovalo je u subotu Udruženje „Djeca svjetlosti“ iz Banjaluke koji je ralizovan u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana Banjaluka. Prema prikupljenim podacima sa terena iz 30 centara za socijalni rad na području RS registrovano je 158 djece sa autizmom, ali se procjenjuje da je taj broj daleko veći, jer mnoga djeca još nisu prošla proces kategorizacije.

U narednom periodu Udruženje će uz redovne

aktivnosti kao što su tretmanski rad sa roditeljima i individualnim tretmanom, te obukom volontera i asistenata u nastavi za rad sa djecom iz udruženja, nastaviti aktivno raditi na stvaranju uslova za otvaranje Dnevнog centra za djecu sa autizmom. Nadležne institucije još nisu prepoznale značaj ovog centra, pa RS i dalje nema nijedan dnevni centar ovakve vrste. Što se tiče prikupljanja novca sa donatorske večeri, koja je održana u decembru prošle godine, iz Udruženja poručuju da još nemaju precizne podatke koliko je novca prikupljeno, te da će ove podatke naknadno objaviti, a sav novac prikupljen na ovaj način uručiće se porodicama djece sa autizmom. Udruženje „Djeca svjetlosti“ iz Banjaluke za pomoć djeci oboljeloj od autizma, jedino je ovakvog tipa u RS. Projekat "Ja govorim budi spreman/na da čuješ", dio je projekta X-Press II-Socijalan uključenost putem medija, koji finansira Evropska unija.

Nasilje nad ženama u BiH i dalje prolazi nekažnjeno



Banja Luka, 14. februar 2014.

Nasilje nad ženama u BiH i dalje prolazi nekažnjeno. Predstavnici Helsinškog parlamenta građana Banjaluka, Fondacije Udružene žene Banjaluka i Udruženja samohranih roditelja "Ponos" iz Banjaluke na današnjem doručku sa novinarima, organizovanom povodom obilježavanja globalne kampanje „Jedna milijarda ustaje za pravdu“, poručili su da je nedopustivo da nasilje nad ženama u BiH i dalje prolazi nekažnjeno.

Razlog za to nije nepostojanje efikasnih zakona, već njegovo nesporođenje i nepostojanje volje državnih

institucija da problem nasilja u porodici shvate ozbiljno. Zaštitne mjere predviđene zakonima o zaštiti od nasilja u porodici su absolutno neprimjenjive u praksi, poručeno je danas povodom obilježavanja V-dana u Banjaluci. Ljudi u BiH ne žele prijaviti nasilje ukoliko su svjedoci takvog čina, ali i same žene koje trpe nasilje, i to većinom zbog straha ili osude okoline. Na nivou BiH ne postoji jedinstvena baza podataka o broju žena koje su bile žrtve nasilja, predstavnica Fondacije Udružene žene iz Banjaluke Aleksandra Petrić novinare i predstavnike nevladinih organizacija podsjetila je na zastrašujuće podatke Ministarstva unutrašnjih poslova RS prema kojima je za 12 godina u ovom entitetu ubijeno 68 žena. „Broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici svake godine se povećava. U sigurnim kućama u regiji Banjaluka tokom 2013. godine je bilo smješteno 46 žena i 48 djece. Od 2007. do 2013. godine u sigurnim kućama u Republici Srpskoj bilo je zbrinuto 812 žena i 1.006 djece, dok je broj poziva na SOS telefon (1264) za pomoć žrtvama nasilja u porodici od 2005. godine pa do kraja 2013. godine iznosio 29.899 poziva“, poručila je Aleksandra Petrić. Na SOS telefon u 2013. godini samo na području RS za pomoć se obratilo 3.982 žena. Udruženim ženama Banjaluka za besplatnu pravnu pomoć prošle godine su se obratile 243 žene, od čega je 75 odsto žena u teškom egzistencijalnom položaju, bez posla i mogućnosti osamostaljenja i udaljavanja od nasilnih muževa. Zbog nepostojanja strategije osnaživanja žena nakon izlaska iz sigurnih kuća, mnoge žene nakon što sa djecom provedu određeni period u sigurnoj kući nerijetko se vraćaju muževima nasilnicima. Drugog izbora nemaju, jer zbog nemogućnosti zaposlenja nisu u prilici da sebi i djeci obezbijede dostojanstven život. Učesnici sesije su jednoglasno poručili da o ovim problemima treba intezivno da se pozabave institucije vlasti na svim nivoima, a kao prva karika u savladavanju ovog problema su centri za socijalni rad. Prema riječima portparolke Udruženja samohranih roditelja "Ponos" iz Banjaluke Maje Uličević mnoge samohrane majke u ovom udruženju iz bračne zajednice su istuple isključivo zbog nasilja koje su trpile godinama. „Samohrane majke su zakonski diskriminisane, nemamo nikakvu podršku centara za socijalni rad iako bi oni trebalo da budu jedna od prvih adresa za rješavanje naših problema. Imamo i česte primjere nereagovanja policije na prijave žena koje se tiču nasilja u porodici, a u procesu brakorazvodnih parnica u centrima za socijalni rad žene često trpe razne oblike pritisaka u procesu mirenja“, poručila je Uličević. Na doručku sa novinarima je takođe skrenuta pažnja na dvostruko normiranje djela nasilja u porodici, koje se tretira i kao prekršaj i kao krivično djelo, što stvara dodatnu nesigurnost i nepovjerenje u institucije. Doručak sa novinarima je jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu kako bi, preko medija, uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva.

„Dekada Roma 2005 – 2015“ u BiH samo slovo na papiru



Banja Luka, 30. januar 2014. godine

Predstavnici Helsinškog parlamenta građana Banjaluka i Fondacija CURE u saradnji sa Udruženjem Roma „Veseli brije“ iz Banjaluke na današnjem doručku sa novinarima razgovarali su o efektima pridruživanja Bosne i Hercegovine međunarodnom projektu „Dekada socijalne inkluzije Roma 2005-2015“.

Učesnici sastanka jednoglasno su ocijenili da Romi u BiH i nakon šest godina od pridruživanja ovom međunarodnom projektu i dalje izloženi velikom siromaštву, te da je dovedeno u pitanje opstanka socijalnog, etničkog i kulturnog identiteta romske populacije u BiH. Vijeće ministara BiH obavezalo se da

će sprovesti Nacionalni akcioni plan za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja Roma, međutim realizacija ovih pitanja još je na dugom štalu, dok samo sprovođenje „Dekade“ u BiH doživljava fijasko.



Neozbiljnost u pristupanju „Dekadi“ i pitanjima Roma najbolje oslikava potez Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje je prije nekoliko mjeseci odlučilo da zatvori jedino romsko koordinaciono tijelo zaduženo za sprovođenje projekta „Dekade“. Ovaj problem je dodatno usložnjen zbog toga što je BiH ove godine pripala čast da predsjedava „Dekadom“ koja okuplja članice 9 zemalja Jugoistočne i centralne Evrope. Bivši koordinator za Rome iz RS pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH Adnan Šubert poručio je da je petočlano koordinaciono tijelo Roma ugašeno prije nekoliko mjeseci, iako BiH ove godine treba da predsjedava „Dekadom Roma“. U skladu sa tim BiH nije ispunila „obavezu“ da nakon završetka projekta u državne organe BiH zaposli ovih pet Roma, pa se postavlja sasvim logično pitanje kakvu sliku o pravima ljudi BiH šalje ostalim zemljama članicama „Dekade“.

Članica Udruženja Roma „Veseli brije“ iz Banjaluke Šaha Ahmetović poručila je da se akcioni planovi spore provode na nivou BiH, te da je problem zapošljavanja romske populacije i dalje bez konkretnih rješenja. U prilog tome potvrđuje i podatak da je u Banjaluci priliku za zaposlenje dobilo samo pet Roma, dok nekoliko visokoobrazovanih mladića i djevojaka bezuspješno pokušavaju da se zaposle.

Naime, BiH je 2008. godine zvanično postala članica „Dekade socijalne inkluzije Roma od 2005. do 2015. godine“ i time se obavezala da će sprovesti Nacionalni akcioni plan za rješavanje problema ove populacije u oblasti stambenog zbrinjavanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja. Međutim, akcioni planovi su dali samo kratkoročne rezultate, što svjedoče i podaci da je od 2009. godine u BiH kroz projekte zaposleno tek nekoliko stotina Roma koji su nakon završetka istih vraćeni na Zavod za zapošljavanje.

„Doručak sa novinarima“ je jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu kako bi, preko medija, uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva. Projekat finansira Evropska unija.

J.D

Organizovane radionice za studente dva fakulteta u Mostaru



Mostar - Banja Luka, 19. decembar 2013.

Helsinški parlament građana Banjaluka juče je organizovao dvije radionice za oko 60 studenata i studentica novinarstva i komunikologije u Mostaru na temu "Standarda izvještavanja o marginalizovanim grupama". Predavačica dvočasovnih radionica bila je novinarka Milkica Milojević, a organizovane su za studente komunikologije Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" i za studente završne

godine novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta Mostar.

U uvodnom dijelu predavanja studenti/ce su upoznati sa etičkim standardima u novinarstvu, šta se i ko može podvesti pod marginalizovane grupe, te na šta moraju da obrate pažnju kada izvještavaju o ovim grupama.

Kroz konkretnе primjere iz prakse predavačica Milojević je naglasila studentima da u svom budućem radu treba da izbjegavaju predrasude i stereotipno prikazivanje određenih društvenih grupa, te da se kao društveno odgovorni novinari trebaju stalno preispitivati da li su neku određenu marginalizovanu grupu, o kojoj pišu tekst ili prave prilog, stereotipno prikazali. U drugom dijelu radionice studenti su analizirali novinske tekstove, a tokom ovog dijela vježbe trebali su da uoče greške u izvještavanju o marginalizovanim grupama. Radionice sa studentima su jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II, čiji je cilj senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama. Projekat finansira Evropska unija.

Inkluzija jedini put ka jednakosti u društvu osoba sa invaliditetom



Banja Luka, 4. decembar 2013.

Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE obilježili su juče Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a na doručku sa novinarima, održanom u Organizaciji amputiraca RS „UDAS“, poručeno je da o problemima ove populacije treba pričati svih 365 dana u godini, a ne samo trećeg decembra. U okviru teme „Probiti barijere, otvoriti vrata - Inkluzivno društvo za sve“ posebna pažnja tokom diskusije je usmjerena na problem obrazovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Predsjednik Udrženja omladine sa invaliditetom „Infopart“ Ognjen Ranisavić smatra da BiH ima odlične zakone u segmentu koji se tiču zapošljavanja ove populacije, ali da problem nastaje jer se oni ne primjenjuju i ne postoje adekvatne sankcije za one koji krše zakon. On je naglasio kako država treba da stvori jednake uslove za obrazovanje svih njenih građana, te da samo kroz inkluziju osobe sa invaliditetom mogu da postanu konkurentne na tržištu rada i steknu samostalnost. Između ostalog, predstavnici Saveza za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima RS, Udrženja omladine sa invaliditetom „Infopart“, Vijeća za osobe sa invaliditetom BiH, te Organizacije amputiraca „UDAS“ zaključili su kako je potrebno da se sva udruženja, bez obzira na uzrok nastanka invaliditeta njihovih članova, ujedine u borbi za ostvarenje njihovih prava i da se u narednom periodu izvrši dodatni pritisak na institucije vlasti na svim nivoima.

Na doručku sa novinarima prisustvovala je načelnica Odjeljenja za upravno-nadzorne poslove u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS Ljiljana Bošnjak, koja je podsjetila da se u domenu djelovanja ovog ministarstva nalaze ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata. „Doručak sa novinarima“ je jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II, čiji je cilj senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama. Projekat finansira Evropska unija.

U Tuzli održan sastanak o učešću žena u procesu reforme Ustava



Tuzla, 25. novembra 2013.

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija "CURE" su u Tuzli povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održali „Doručak sa novinarima“, na kojem su razgovarali o temi „Učešće žena u procesu reforme Ustava BiH“.

Cilj današnjeg doručka je bio predstavljanje inicijative grupe pod nazivom „Građanke za ustavne promjene“, a radi se o platformi ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav BiH iz rodne perspektive. "Ove godine smo počeli ovu inicijativu sa pet prioriteta za ustavne promjene. Prvi je upotreba

rodno-odgovornog jezika u Ustavu BiH, jer je naš Ustav pisan u muškom rodu, te želimo da u Ustavu budu jednak prepoznati i građani i građanke BiH", izjavila je predstavnica Fondacije Udružene žene Banja Luka Lana Jajčević. Kazala je da je i prioritet uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i polne ravnopravnosti, proširenje postojećeg kataloga prava odredbama vezanim za jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu. Predstavnica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka Svjetlana Marković je istaknula da je prioritet u proces reforme Ustava BiH i veća sudska i pravna zaštita ljudskih prava i sloboda, te princip direktnе demokratije primjenjen na proces ustavne reforme. Ova inicijativa je nedavno javnosti predstavila dokument „Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene sa amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine iz rodne perspektive“, kojim se želi postići ravnopravnije i pravednije učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu BiH. Aktuelni razgovori o ustavnim reformama su jedinstvena prilika da se žene aktivno uključe u promjene Ustava BiH - zaključili su na ovom skupu. „Doručak sa novinarima“ je jedna od aktivnosti čiji je cilj senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama, kako bi preko medija uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva.

Fena

Doručak sa novinarima u Tuzli posvećen međuvršnjačkom nasilju



Tuzla, 20. novembar 2013.

Ovomjesečni doručak sa novinarima u Tuzli, koji su 20. novembra organizovali Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija "CURE", posvećen je „Međuvršnjačkom nasilju u školama“. Povod sastanka bio je videosnimak nasilja u Mješovitoj srednjoj školi Tuzla u kojoj su tri učenice brutalno pretukle svoju školsku drugaricu, a učesnici su posebnu pažnju tokom razgovora posvetili mehanizmima postupanja sa maloljetnicima u slučaju vršnjačkog nasilja u

obrazovnim institucijama. Predstavnici nevladinih organizacija, medija i studenti novinarstva na sastanku su ocijenili da su mediji mnogo izvještavali o ovom događaju, ali da ima još prostora da mediji i nevladine organizacije, a naročito državne institucije, nauče iz ovog konkretnog slučaja.

Direktorica Udruženja „Zemlja djece“ Mirsada Bajramović naglasila je da je veliki problem što djeca, naročito roditelji i nastavnici, ne prepoznaju oblike nasilja pa zbog toga neblagovremeno reaguju.

„Najveći problem je nepostojanje edukativnih programa za učenike, roditelje i nastavnike o blagovremenom prepoznavanju nasilja, te zbog neznanja postoji sve više različitih oblika međuvršnjačkog nasilja u školama“, istakla je Bajramović. Zaključeno je da sva djeca imaju pravo na adekvatnu zaštitu, odnosno rehabilitaciju, pružanje socijalnih usluga koje će doprinijeti da se ta djeca koja počine nasilje promijene u ponašanju, te da je ovo jedini način izlaska iz ovakve situacije u slučajevima kada se već dogodilo međuvršnjačko nasilje.

„Doručak s novinarima“ je jedna od aktivnosti u okviru projekta „X-press II“ čiji je cilj senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama, da bi preko medija uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva.

Izabrane fotografije koje će biti štampane u kalendaru za 2014. godinu



Banja Luka, 18. novembar 2013.

Sumiranjem glasova publike i stručnog žirija završen je izbor 12 fotografija na temu „Marginalizovane i ranjive grupe u BiH“ koje će se naći u kalendaru za 2014. godinu.

Na konkursu je učestvovalo 40 fotografija, a na sajtu Helsinškog parlamenta građana Banjaluka (www.hcabl.org) i tokom izložbi koje su organizovane u Sarajevu i Banjaluci prikupljeno je 847 glasova.

Prema mišljenju publike i stručnog žirija fotografije koje najupečatljivije svjedoče o položaju marginalizovanih grupa u BiH i koje će biti štampane na

kalendaru su:

1. Besplatan pregled – Aleksandar Čavić
2. Drugarstvo – Amina Jarrar
3. Djedinjstvo – Siniša Pašalić
4. Život u pet kvadrata – Aleksandar Čavić
5. Dva svijeta – Senad Tahmaz
6. Dvije generacije – Mirsad Mujanović
7. Imam i ja pravo na djedinjstvo – Muna Nazak

8. Sigurnim koracima naprijed – Admir Dervišević
9. Parada 8. mart – Aleksandar Čavić
10. Pogled gorštaka – Mirsad Mujanović
11. Razgovor s povodom – Senad Tahmaz
12. Korak po korak – Muna Nazak

Otvoren poziv za dostavljanje fotografija, Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija "CURE" raspisali su početkom novembra 2012. godine. Na konkurs koji je trajao do 1. marta 2013. godine prijavilo se 15 fotografa i fotoreportera sa 52 fotografije, od čega je 40 štampano i prikazano na izložbama u Sarajevu i Banjaluci. Ova aktivnost dio je projekta "X-Press II - socijalna uključenost putem medija", čiji je cilj senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu. Projekat finansira Evropska unija.

Marginalizovane grupe najizloženije govoru mržnje na internetu



Banja Luka, 9. novembar 2013.

Međunarodni dan borbe protiv fašizma, rasizma i ksenofobije (9. novembra) posvećen je borbi protiv mržnje na internetu, a tim povodom Helsinški parlament građana je organizovao doručak sa novinarima iz printanih i elektronskih bh. medija. Predstavnici sedme sile, članovi Vijeća za štampu BiH i Regulatorne agencije za komunikacije BiH na sastanku su diskutovali o zakonskoj nedefinisanosti internet prostora, mogućnostima njegove regulacije, te

analizirali domaću medijsku panoramu. Opšti zaključak sastanka je da se govor mržnje iz „klasičnih medija“ preselio na internet, jer štampani mediji, radio i televizija podliježu strogim zakonskim regulativama, dok internet, kao i u ostatku svijeta, ostaje van dometa kontrole. Mišljenja novinara i regulatora o tome da li treba uspostaviti regulatorna tijela i odgovarajući zakonski okvir kontrole internet prostora su podijeljena. Jedni su opredijeljeni da se red na internetu može uvesti samo uspostavljanjem kontrole „on line“ prostora, dok su drugi učesnici sesije zastupali tezu o tome kako internet treba da ostane slobodan medij koji će i dalje moći da garantuje slobodu govora i mišljenja. Između ostalog, ocijenjeno je da su govor mržnje i raspirivanje vjerske i nacionalne netrpeljivosti najizraženiji na portalima - u rubrici komentari. U BiH niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko imamo registrovanih portala, a prema posljednjim podacima Vijeća za štampu čak se za oko 50 ne zna ko ih uređuje niti ko je vlasnik. Predsjedavajući žalbene komisije Vijeća za štampu BiH prof. dr Miodrag Živanović podsjetio je da Vijeće već dvije godine pokušava da reguliše prostor „on line“ medija u BiH, te da komentari i dalje pripadaju najkritičnijoj kategoriji izvora govora mržnje. Šef banjalučke kancelarije Regulatorne agencije za komunikacije BiH Boris Kujundžić podsjetio je da je i



Evropska unija u posljednje vrijeme polemiše o tome da li se baviti ozbiljnom regulacijom sadržaja interneta ili da se propisu minimalni tehnički uslovi koje bi trebao da ima internet servis provajder ili portal. Zaključak predstavnika medija i regulatornih tijela na doručku je bio da se pitanju regulacije interneta treba ozbiljno pristupiti, a da u prevenciji i rješavanju problema govora mržnje treba da učestvuju svi nivoi vlasti, kao i cjelokupna medijska zajednica u BiH.

Sprečavanje govora mržnje sa akcentom na mlade ove godine je i u fokusu Generalnog direktorata za demokratiju Savjeta Evrope. Naime, Savjet Evrope je pokrenuo globalnu kampanju za borbu protiv govora mržnje na internetu, a kampanja će se provoditi u 38 država članica.

„Doručak sa novinarima“ je jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II, koji finansira Evropska unija.

Dodjeljeni mali grantovi za udruženja/organizacije

Banja Luka, 22. oktobar 2013.

Na Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na temu „Marginalizovane grupe i mediji“ sklopu projekta „X-Press II - društvena uključenost putem medija“, koji finansira Evropska unija pristiglo je ukupno 34 projektna prijedloga. Externa komisija je izabrala 12 Projektnih prijedloga koji će najbolje da doprinesu razvijanju partnerske saradnje između udruženja /organizacija marginalizovanih grupa i medija.

Udruženja/organizacije koje su doabile male grantove za svoje Projektne prijedloge su :

- Međunarodno udruženje studenata AIESEC
- Centar za mlade "KVART"
- Udruženje roditelja djece oboljele od cerebralne paralize ZE-DO kantona "Dlan"
- Centar za lokalni i regionalni razvoj
- Udruženje oboljelih od hroničnih virusnih hepatitisa "B18"
- Centar za pravnu pomoć ženama Zenica
- Udruženje za pomoć licima sa autizmom "Djeca svjetlosti"
- Portal media d.o.o.
- Udruženje građana oštećenog vida Tuzla
- Udruga paraplegičara i oboljelih od dječje paralize
- Udruženje žena žrtava rata Republike Srpske
- Udruženje NARKO-NE za prevenciju ovisnosti

Generalni cilj koji se želi postići dodjelom malih grantova je povećanje kompetencija organizacija civilnog društva i medija za kreiranje zakona, politika i mjera koje se tiču položaja i prava marginalizovanih grupa i unapređenje profesionalnih novinarskih standarda u izvještavanju o socijalno isključenim grupama i programskih sadržaja koji tiču ovih grupa.

Edina Fazlić sa RTV TK dobitnica nagrade Srđan Aleksić



Banjalučka/Sarajevo, 20. septembar/rujan 2013.

Edina Fazlić, urednica dokumentarno obrazovnog programa na Radio-televiziji Tuzlanskog kantona, dobitinica je ovogodišnje novinarske nagrade "Srđan Aleksić" za kontinuirano izvještavanje o marginalizovanim grupama u BiH. Nagrada će Edini

Fazlić biti uručena na svečanosti koju organizuje

Mreža za izgradnju mira BiH u subotu 21. septembra u 21.30 sati, na Međunarodni dan mira, u Centru za djecu i omladinu na Grbavici, ulica Kemala Kapetanovića 17. Tročlani žiri, koji je ove godine pregledao prijedloge 11 organizacija civilnog društva koje su kandidovale devet novinara i novinarki i jednu emisiju za dobijanje nagrade "Srđan Aleksić" za kontinuirano izvještavanje o marginalizovanim grupama, odlučio je da nagradu dodijeli Edini Fazlić, zbog prostora kojeg u svojim emisijama i prilozima daje različitim ranjivim i socijalno isključenim grupama, zbog njenog pristupa temama i profesionalnog, utemeljenog, informativnog i naročito afirmativnog i društveno angažovanog izvještavanja. Novinarska nagrada "Srđan Aleksić" za izvještavanje u kontinuitetu se dodjeljuje od 2011. godine, a ove godine po prvi put, dodjelu organizuje Mreža za izgradnju mira BiH. Svečana dodjela nagrade dio je programa koji će članice Mreže realizovati u subotu, 21. septembra, a u sklopu obilježavanja Sedmice izgradnje mira u BiH koja traje od 15. do 22. septembra i obilježava se brojnim aktivnostima u skoro 30 gradova u BiH. Svečana dodjela nagrade "Srđan Aleksić" se organizuje u sklopu Juventafesta, festivala dramskog stvaralaštva.

U susret Sedmici mira



Banja Luka, 13. septembar 2013

Helsinski parlament građana i Fondacija CURE u saradnji sa Mrežom za izgradnju mira organizuju „Doručak sa novinarima“ i svečano otvaranje izložbe fotografija o marginalizovanim i ranjivim grupama, u ponedeljak 16. septembra/rujna u 12.00 časova, u galeriji Boris Smoje, ulica Radićeva 11, Sarajevo.

Mreža za izgradnju mira i ove godine obilježava

Sedmiku/tjedan izgradnje mira od 15. do 22. septembra/rujna, pod nazivom OSJETI SNAGU MIRA!. Ovaj Doručak sa novinarima kao i izložba fotografija o marginalizovanim grupama predstavljaju početak obilježavanja sedmice/tjedna mira. Na Doručku sa novinarima govorićemo o Sedmici mira i biće najavljene brojne aktivnosti koji će se dešavati u najmanje 25 gradova u BiH. Takođe, biće predstavljena i izložba fotografija o marginalizovanim grupama u našem društvu. Na sesiji govore Goran Bubalo, CRS Sarajevo i Aleksandar Žolja, hCa Banjaluka. Izložba fotografija o marginalizovanim grupama i „Doručak sa novinarima“ su aktivnosti u okviru projekta X-Press II čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu kako bi, preko medija, uticali na relevantne institucije da poboljšaju javne politike i prakse prema ovim kategorijama stanovništva.

Obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba



Banja Luka, 30. avgust 2013.

Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba današnji Doručak sa novinarima bio je posvećen osoba za kojima se još traga, a kojih je prema procjenama još oko 9000 u našoj državi. Gošće ovog Doručka sa novinarima bile su predstavnice organizacije "Pravo Ljudski", Andreja Dugandžić i Kumjana Novakova, organizacije koja putem umjetnosti pokušava da, prije svega mladim ljudima približe teme sa kojima se mladi

malo susreću u formalnom obrazovanju ili su politički zloupotrebљene.

Jedna od takvih tema jeste pitanje nestalih osoba u BiH. U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana nestalih u amfiteatru Medicinskog fakulteta u Banjaluci će biti prikazan meksički film Tražeća Aleida koji govori o nastalim osobama.

Međunarodni dan nestalih se obilježava još u Prijedoru i Sarajevu.



Doručak sa novinarima u Tuzli posvećen slijepim osobama

Tuzla, 25.07.2013.

Iako stavovi o osobama sa invaliditetom općenito nisu pozitivni postoji napredak u medijskom tretmanu tema koje se tiču ovih osoba. Ocjena je to izvršne direktorice Udruženja građana oštećenog vida Tuzla Tife Tučić, sa kojom su novinari u Tuzli danas imali priliku razgovarati na „Doručku sa novinarima“ o ulozi medija u stvaranju stavova o slijepim osobama. Istaknuto je da je napredak vidljiv u jeziku koji novinari koriste kada izvještavaju o osobama sa invaliditetom te pristupu

ovim temama. Nažalost, još uvijek su osobe sa invaliditetom vrlo malo zastupljene u medijima. Ocijenjeno je da organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom mogu značajno doprinijeti poboljšanju tretmana ovih tema u medijima i općenito javne percepcije osoba sa invaliditetom. Doručak sa novinarima, koji organizuju Helsinski parlament građana Banja Luka i Fondacija „CURE“ ima za cilj senzibiliziranje medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama. Današnji susret organizovan je u prostorijama Udruženja građana oštećenog vida Tuzla što je bila još jedna prilika da sagledamo uslove u kojima djeluje ovo Udruženje.

Preuzeto sa RTVTK.

Mreža za izgradnju mira raspisuje K O N K U R S za novinarsku nagradu "Srđan Aleksić" za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim grupama u kontinuitetu

Na konkursu mogu učestvovati organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine koje do 31. avgusta 2013. godine pošalju prijedloge emisija, medija ili novinarki/novinara, koji profesionalno i u kontinuitetu izvještavaju o marginalizovanim grupama u našem društvu i time doprinose rješavanju problema ovih društvenih grupa u praksi.

Prijedlog treba da sadrži:

- obrazloženje organizacije koja šalje prijedlog (do jedne stranice A4)
- najmanje dvije snimljene emisije ili najmanje dva objavljenih teksta/priloga novinara/novinarke koje organizacija kandiduje za novinarsku nagradu "Srđan Aleksić" koji nisu stariji od godinu dana

Novinarske nagrada Srđan Aleksić će biti dodijeljena 21. septembra 2013. na Međunarodni dan mira. Pozivamo sve nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, posebno one koje predstavljaju marginalizovane grupe ili sa bave zaštitom i promocijom prava marginalizovanih i ranjivih grupa da se i na ovaj način uključe u praćenje medija i pošalju svoje prijedloge u cilju nagrađivanja onih novinarki i novinara ili emisija koje na profesionalan način i u kontinuitetu izvještavaju o socijalno isključenim grupama i koji svojim izvještavanjem bitno utiču na promjenu stavova i podizanje svijesti javnosti o osnovnim ljudskim pravima, podstičući relevantne institucije da sistemski rješavaju probleme marginalizovanih grupa u našem društvu.

Mreža za izgradnju mira

Zagrebačka 18, Sarajevo

Miše Stupara 68, Banja Luka

Telefon 033 812 401 (CRS) 051 432 750 (hCa Banja Luka)

info@mreza-mira.net, sekretariat@hcabl.org

www.mreza-mira.net

POZIV ZA MALE GRANTOVE

Banja Luka, 10. juli 2013.

Helsinski parlament građana i Fondacija CURE, u sklopu projekta „X- Press II - društvena uključenost putem medija“, koji finansira Evropska unija, raspisuju Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na temu „Marginalizovane grupe i mediji“.

Projektni prijedlozi treba da doprinose razvijanju partnerske saradnje između udruženja /organizacija marginalizovanih grupa i medija i da se fokusiraju na:

- afirmaciju društveno odgovornog novinarstva i povećanje medijske vidljivosti socijalno isključenih grupa
- zajedničko lobiranje i zagovaranje prema institucijama nadležnim za rješavanje konkretnih problema različitih marginalizovanih i ranjivih grupa u našem društvu
- uključivanje javnosti u konkretne zagovaračke akcije

Generalni cilj koji se želi postići dodjelom malih grantova je povećanje kompetencija organizacija civilnog društva i medija za kreiranje zakona, politika i mjera koje se tiču položaja i prava marginalizovanih grupa i unapređenje profesionalnih novinarskih standarda u izvještavanju o socijalno isključenim grupama i programske sadržaja koji se tiču ovih grupa. Projekti ne mogu trajati duže od 5 (pet) mjeseci i trebaju se realizovati do kraja marta 2014. godine. Pravo na učešće u dodjeli malih grantova imaju nevladine organizacije i mediji iz Bosne i Hercegovine koji dostave prijedlog projekta do 15. septembra 2013. godine. Projektne prijedloge ne mogu podnosi samostalno/pojedinačno nevladine organizacije ili mediji, već samo u partnerstvu, te je uz prijavu projekta potrebno dostaviti i Sporazum o partnerstvu između najmanje jednog medija i jedne nevladine organizacije. Ukupan budžet projektnog prijedloga ne smije biti veći od 1000 Eura, a biće finansirano ukupno 12 projekta. Obrazac za prijavu projektnog prijedloga može se preuzeti ovdje. Nakon implementacije projekta potrebno je dostaviti finansijski i narativni izvještaj. Projektne prijedloge ili eventualna pitanja, slati na: maligrantovi@hcabl.org.

Otvorena izložba fotografija o marginalnim grupama



Banja Luka, 13. jun 2013.

Izložba fotografija o marginalizovanim i ranjivim grupama u Bosni i Hercegovini svečano je otvorena u srijedu uveče u banjalučkom Domu omladine. Izložbu su organizovali Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE iz Sarajeva, i trajće narednih sedam dana s ciljem da se skrene pažnja na položaj najranjivijih grupa u našem društvu. Na izložbi je prikazano 40 fotografija od ukupno 52 pristigle na konkurs na koji se prijavilo 15 fotografa i fotoreportera. Tridesetak posjetilaca na otvaranju, glasali su za najbolje i najupečatljive

fotografije koje će uz stručni žiri donijeti odluku koje će seod njih 12 nađu na kalendaru za 2014. godinu. Kalendar će biti štampan u tiražu od nekoliko hiljada primjeraka i biće podijeljen većini institucija u BiH. Glasati mogu i svi ostali posjetioci izložbe narednu sedmicu, ali i putem zvaničnog sajta Helsinškog parlamenta građana Banjaluka (www.hcabl.org). Inače, sama izložba je plod ideje vezane za novinarsku nagradu "Srđan Aleksić", koja je po treći put dodijeljena za etičko i profesionalno izvještavanje o



marginalizovanim grupama bosansko-hercegovačkog društva. "Obzirom da fotografije ne mogu da konkuriše za nagradu 'Srđan Aleksić', ovom izložbom željeli smo da fotografе i fotoreportere aktivinije uključimo u promovisanje profesionalnog izvještavanja o najugroženijim grupama", rekao je na otvaranju

izložbe Aleksandar Žolja iz Hca. Izložbu je dio projekta „X-Press II - Socijalna uključenost putem medija“, čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu. Projekat je finansirala Evropska unija.

Svečano otvaranje izložbe



Banja Luka, 10. jun 2013.

Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE iz Sarajeva organizuju svečano otvaranje izložbe fotografija na temu „Marginalizovane i ranjive grupe u BiH“ u srijedu, 12. juna u 20.00 časova u Domu omladine u Banjaluci. Na izložbi, koja će trajati sedam dana, biće prikazano 40 fotografija, koje su dobijene putem Otvorenog poziva za dostavljanje fotografija, koji su Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE iz Sarajeva raspisale

početkom novembra 2012. godine na temu „Marginalizovane i ranjive grupe u BiH“. Raspisivanjem ovog poziva željeli smo i fotoreportere uključiti u promovisanje profesionalnog i etičkog izvještavanja o marginalizovanim grupama u bosanskohercegovačkom društvu i afirmisanje novinarske nagrade „Srđan Aleksić“. Na konkurs koji je trajao do 1. marta 2013. prijavilo se 15 fotografa i fotoreportera sa ukupno 52 fotografije, od kojih smo izabrali 40 koje će biti štampane i prikazane na izložbama. 12 fotografija koje, prema mišljenju publike i stručnog žirija, budu najupečatljivije svjedočile o položaju marginalizovanih i ranjivih grupa u BiH, biće štampane u kalendaru za 2014. godinu. Link za glasanje sa pregledom fotografija postavljen je na sajtu Helsinškog parlamenta građana www.hcabl.org priliku da učestvuju u izboru fotografija za kalendar 2014. imaće i svi posjetioci/teljke izložbi.

Ova aktivnost je dio projekta „X-Press II - Socijalna uključenost putem medija”, čiji cilj je senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu. Projekat finansira Evropska unija.

Misli. Jedi. Štedi.



Banja Luka, 6. jun 2013.

“Mnoga predviđanja govore da ovakav život kakav danas poznajemo i živimo, uskoro neće biti moguć, zbog klimatskih promjena i neracionalnog korištenja prirodnih resursa”, izjavio

je juče, na “doručku sa novinarima” u Banjaluci, Miodrag Dakić iz nevladine organizacije Centar za životnu sredinu. On je, povodom jučerašnjeg obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine, iznio podatak da dnevno u svijetu umire 20 hiljada djece zbog neuhranjenosti, “dok se istovremeno bacaju ogromne količine hrane i to prije svega u ekonomski razvijenim zemljama”. Ovogodišnji slogan Svjetskog dana zaštite životne sredine je “Misli. Jedi. Štedi” kojim se nastoji podići svijest ljudi o tome šta jedu i koliko hrane bacaju. Primjera radi, svake godine se u SAD-u baci 30% hrane, vrijedne 48,3 milijarde dolara, a potrošači u ekonomski razvijenim zemljama stvaraju godišnje količine otpada koje su gotovo jednake cijeloj neto proizvodnji hrane subsaharske Afrike (230 miliona tona). Govoreći o prehrambenim navikama u BiH, Dakić je rekao da se zdravoj ishrani i proizvodnji zdrave hrane ne posvećuje dovoljno pažnje. “O tome se ne govori ni u školama, reklamira se nezdrava hrana, a i sami građani, kupovinom hrane lošeg kvaliteta, utiču na stvaranje potražnje za takvom hranom”, izjavio je Dakić. “Genetski modifikovana hrana je uveliko na tržištu i velike multinacionalne kompanije kao što je Monsanto nastoje tržište staviti pod svoju kontrolu. Pokret za suverenitet hrane djeluje u brojnim državama i nastoje spriječiti uvoz genetski modifikovanih organizama”, naglasio je Dakić dodajući da bi i Bosna I Hercegovina mogla da se pridruži državama koje ne dozvoljavaju uvoz GMO. Na pitanje kako uticati na građane da manje hrane bacaju i da jedu zdravu hranu, Dakić je rekao da prije svega treba raditi na podizanju svijesti ljudi, i stvarati grupe solidarne razmjene koje naručuju hranu od domaćih poljoprivrednika koji proizvode domaću organsku hranu. “Pored toga, trebalo bi promovisati “društvene vrtove”, parcele koje gradske vlasti daju ljudima da siju povrće. To bi podrazumijevalo i valjano urbanističko planiranje, kako bi se među stambenih objektima koji niču ostavilo dovoljno zelenog prostora i za ovakve vrtove koje građani sami obrađuju i uređuju, ali mi smo, na žalost, daleko od toga”, istakao je Dakić. Ne bacati hranu znači imati obzira prema okolini, imati obzira prema troškovima vlastitog domaćinstva, ali i prema drugima kojima hrana nije svakodnevno dostupna.

Svečana dodjela novinarskih nagrada Srđan Aleksić



Banja Luka, 3. jun 2013.

U Sarajevu je u petak naveče, u sklopu dvodnevne konferencije o profesionalnim i etičkim standardima u izvještavanju o marginalizovanim grupama, upriličena svečana dodjela novinarskih nagrada „Srđan Aleksić“ za profesionalno izvještavanje o marginaliziranim i ranjivim grupama u Bosni i Hercegovini, a dobitnici su novinari Fahrudin Bender, Danka Savić, Enisa Alibalić, Mladen Lakić i Đorđe Vujatović. Odlukom tročlanog žirija ove godine dvije prve nagrade za tekstove u štampanim medijima dobili su: novinar Oslobođenja iz Bihaća Fahrudin Bender za reportažu o Zdravi i Hami, ratnim

veteranima, zaboravljenim od vlasti i prepuštenim da se sami snalaze kako znaju i umiju i novinarka magazina Slobodna Bosna Danka Savić za afirmativan i podsticajan članak koji razbija predrasude o osobama umanjenih intelektualnih sposobnosti iz zavoda Drin u Fojnici. U kategoriji televizijskih priloga žiri je odlučio da ove godine dodijeli samo drugu nagradu i to novinarki RTV Tuzlanskog kantona Enisi Alibalić za prilog u kojem govori o problemima autističnih ljudi nedvosmisleno ukazujući na potrebu da institucije sistema preuzmu odgovornost za osiguranje profesionalne pomoći autističnim osobama. U kategoriji tekstova na web portalima ove godine nagrade su dodijeljene novinaru portala novinar.me Mladen Lakić za realističan pristup problemima s kojima se u BiH suočavaju LGBT osobe i novinaru web portala Radio televizije Republike Srpske Đorđu Vujatoviću za tekst o djeci iz autističnog spektra, ispričanu kroz isповjest majke autističnog djeteta, u kojoj se ne samo skreće pažnja na ovaj problem nego i nude rješenja kroz poređenja kako je to urađeno u drugim državama. Na kraju svečanosti je izražena nada da će nagrada „Srđan Aleksić“ afirmirati koncept društveno odgovornog novinarstva i da će motivirati novinare u BiH da svojim izvještavanjem približe probleme i potrebe marginaliziranih grupa široj javnosti i da, što je još važnije, utiču na odgovorne institucije na svim nivoima da kontinuirano rješavaju probleme marginaliziranih grupa i da za svoj (ne)rad odgovaraju. Ovo je treća godina od kada se dodjeljuju nagrade, a ove godine nagrade su bile raspisane u četiri kategorije: za tekstove u štampanim medijima, za radijske i televizijske priloge i za tekstove na web portalima. Na konkurs je ukupno stiglo 10 televizijskih i radijskih priloga i 21 web i novinski tekst, a dobitnicima su odlučivali žiri u sastavu Milkica Milojević, novinarka Euroblica iz Banje Luke i prošlogodišnja dobitnica nagrade "Srđan Aleksić" za tekstove u štampanim medijima, Jasmina Čaušević, magistrica rodnih nauka i Dragana Dardić, izvršna direktorka Helsinskih parlamenta građana Banje Luke.

Sponzor novinarske nagrade je kompanija **M:tel**.

IT-Trening za nevladine organizacije i medije



Banja Luka/Zenica, 20. maj 2013.

Kako proširiti informacije koristeći se internetom? Kako napisati dopadljiv članak internet korisnicima i kako ciljnu grupu redovno obavještavati o aktivnostima vaše organizacije? Ovo su samo neke od tema obrađenih sa učesnicima iz nevladinih organizacija i lokalnih onlajn medija, na IT-treningu u Infoteci Zenica 15. i 16. maja, a u organizaciji HPG BL, Fondacije CURE i Centra za pravnu pomoć ženama Zenica. U fokusu treninga bilo je korišćenje društvenih mreža i

poboljšanje onlajn komunikacije novim metodama i alatkama. Kroz predavanje, učesnici su razvijali vještine pisanja za web, razgovarali o pozitivnim i negativnim aspektima korišćenja društvenih mreža u aktivizmu, te naučili kako kreirati blog, vlog, podcast i onlajn prezentaciju u cilju poboljšanja multimedijalnog imidža njihovih web stranica. Trening je dio projekta X-press, organizovan od strane Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Fondacije CURE Sarajevo. Projekat finansijski podržava Evropska Unija, s ciljem da utiče na odgovarajuće institucije da se bave gorućim pitanjima različitih marginalizovanih grupa u BiH, zajedničkim aktivnostima u saradji sa nevladnim organizacijama.

Održan IT - trening u Tuzli



Banja Luka, 9. maj 2013

"Upotreba novih informaciono - komunikacionih tehnologija" tema je dvodnevног IT treninga koji je održan u Tuzli 7. i 8. maja u organizaciji Helsinškog parlamenta građana Banja Luka i Fondacija CURE. Trening je namijenjen organizacijama civilnog društva i lokalnim medijima na kome su učesnici imali priliku da usavrše znanje iz novih informaciono komunikacionih tehnologija, kao što su postavljanje i održavanje web sajtova i njihovo uvezivanje sa socijalnim mrežama. Takođe, ovo je bila prilika da s predstavnici NVO a i sedme sile bolje upoznaju,

rezmjene iskustva, u cilju budućeg zajedničkog djelovanja na polju promocije i zaštite ljudskih prava. Ova aktivnost je dio projekta X-press, čiji je cilj da se putem zajedničkih akcija nevladinih organizacija i medija, utice na relevantne vlasti da sistemski i kontinuirano rješavaju goruća pitanja i probleme različitih marginalizovanih i ranjivih grupa u BiH. Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE će nakon svih šest organizovanih treninga raspisati otvoreni poziv za apliciranje na male grantove za zajedničke projekte nevladinih organizacija i medija, koje treba da rezultiraju povećanjem vidljivosti marginalizovanih grupa u našem društvu i konkretnim pomacima u praksi.

Ova aktivnost je dio projekta X-PRESS kojeg finansira Evropska unija.

Međunarodni dan slobode medija



Banja Luka, 3. maj 2013.

Na doručku sa novinarima i mini debati održanoj povodom Međunarodnog dan slobode medija u Klubu novinara Banjaluka, Udruženja BH novinara, da je novinarska profesija i u najrazvijenijim zemljama svrstana među najrizičnije i upravo zato u nekim zapadnim državama novinarska profesija ima poseban status. Novinari u RS i BiH moraju biti više solidarni u borbi za svoja prava. Novinarstvo je izuzetno teška i podcijenjena profesija u RS i BiH i zbog toga treba razmotriti

inicijativu da novinari dobiju beneficirani radni staž, ocijenili su danas banjalučki novinari. Beneficirani radni staž je potreban upravo zbog težine i prirode posla kojim se novinari bave, a što svjedoče statistički podaci o napadima i pritiscima na novinare, ali i o kratkom životnom vijeku novinara u RS i BiH - istakao je predsjednik Kluba novinara BHN Banjaluka Siniša Vukelić. Novinari su ponovo apelovali na zvaničnike i institucije u Banjaluci, RS i BiH da više poštuju radno vrijeme novinara, i da najavljenе konferencije, događaje i izjave održavaju u zakazanim terminima. Takođe, najviši zvaničnici moraju u praksi pokazati da više cijene novinare, umjesto što im se obraćaju ili vrijeđaju na ličnoj osnovi i odbijaju odgovoriti na pitanja, te tako pružaju negativan primjer koji slijede ostali. To pokazuje i šokantan podatak iz istraživanja koje je provelo Udruženje BH novinara uz podršku Fondacije „Fridrik Ebert“, a prema kojem svaki peti građanin BiH smatra da je opravданo udariti novinara. Novinari u Klubu novinara Banjaluka su minutom čutanja odali počast prerano preminulom kolegi, glavnom uredniku dnevnog lista Press Goranu Mihajloviću. „Doručak sa novinarama“ je jedna od aktivnosti koje Helsinski parlament građana sa Fondacijom CURE realizuje u okviru projekta „X-press II“ koji finansira EU.

Održan IT-trenig u Bihaću



Banja Luka, 8. april 2013.

U Bihaću Petog i šestog aprila održan, četvrti po redu, IT trening za medije i organizacije civilnog društva iz ove regije. Cilj ovog treninga je usavršavanje znanja iz novih tehnologija, te povezivanje medija i nevladinih organizacija u cilju njihovog boljeg zajedničkog djelovanja. Dvadesetak učesnika iz Bihaća, Bosanskog Petrovca, Velike Kladuše, Cazina i Bosanske Krupe imalo je priliku da usavrši znanja iz novih informaciono

komunikacionih tehnologija, kao što su postavljanje i održavanje web sajtova i njihovo uvezivanje sa socijalnim mrežama kao što su Facebook i Twitter. Učesnici su upoznati sa najznačajnijim IT platformama u Bosni i Hercegovini i u svijetu, koje im mogu pomoći u promociji i omasovljenju njihovih aktivnosti. Učesnicima je prezentovana i mogućnost apliciranja na male grantove do 1000 Eura, koje će Helsinski parlament građana i Fondacija CURE raspisati u junu mjesecu, i to za zajedničke akcije NVO-a i medija. IT treninzi će biti organizovani još u Tuzli i Zenici. Ova aktivnost je dio projekta X-Press II, koji finansira Evropska unija.

Društveni mediji i društvene mreže



Konjic, 15. - 16. marta 2013.

Helsinški parlament građana Banje Luke i Fondacija CURE u Konjicu su održali dvodnevni seminar i radionice o temi Društveni mediji i društvene mreže, na kojem je učestvovalo 24 učesnika i učesnice. Seminaru prisustvuju novinari lokalnih medija iz Konjica, Jablanice, Mostara i Sarajeva, te predstavnici nevladinih organizacija koje imaju ili se pripremaju da otvore svoje web sajtove. Trening je namijenjen organizacijama

civilnog društva i lokalnim medijima s ciljem njihovog povezivanja i budućeg zajedničkog djelovanja na polju promocije i zaštite ljudskih prava. Cilj seminara-treninga je usavršavanje znanja i vještina u primjeni novih informaciono-komunikacionih tehnologija, kako bi nevladine organizacije i mediji bili opsesobljeni za jači uticaj na vlasti koje bi trebale sistemski i kontinuirano da rješavaju goruća pitanja i probleme marginaliziranih i ranjivih grupa u Bosni i Hercegovini. Voditeljice treninga, Valentina Pellizzer i Amila Topčagić su pokazale kako koristiti razne alatke na internetu, radi lakše i brže komunikacije, odnosno bržeg širenja informacija. Polaznici treninga imali su priliku da nauče nešto više o sigurnosti i čuvanju ličnih podataka, o pisanju vijesti i stavljanju fotografija, video i audio materijala na web, te mogućnosti uvezivanja weba sa društvenim mrežama, kao što su Facebook i Twitter. Trening su organizovali Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija Cure, koji je dio projekta X-press, koji finansira Evropska unija.

POZIV za IT-treninge

Banja Luka, 8. mart 2013.

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija [CURE](#) iz Sarajeva organizuju dvodnevne IT-treninge za organizacije civilnog društva i medije.

Trening ima za cilj da unaprijedi znanja iz novih informaciono-komunikacionih tehnologija (web, društvene mreže, online alati...), te da poveže pripadnike nevladinih organizacija i novinare/ke.

Učešćem na ovom treningu stičete mogućnost da aplicirate na male grantove do 1000 EUR-a, i to kao zajedničke akcije nevladinih organizacija i medija.

Treninzi će biti organizovani u:

Konjicu -15. i 16. marta

Bihaću -5. i 6. aprila

Zenici -15. i 16. aprila

Tuzli - 7. i 8. maja

Organizatori snose troškove prevoza, osvježenja i noćenja.

Broj mesta je ograničen.

U vezi sa učešćem na treningu možete se informisati putem maila azolja@hcabl.org ili putem telefona 051-432-750

Ova aktivnost je dio projekta X-press, Društvena uključenost putem medija, koji finansira EU.

U susret 8. marta



Banja Luka, 7. mart 2013.

“Svega 15 % od oko 4000 hiljade samohranih roditelja na području banjalučke regije, od kojih su većina samohrane majke, redovno prima alimentaciju, 70% je ne prima uopšte, dok je 15% prima neredovno”, izjavila je danas na “doručku sa novinarima” portparolka Udruženja samohranih roditelja “Ponos” Dijana Miljatović. Prema njenim riječima većina samohranih majki se danas suočava sa brojnim problemima, a alimentacija je samo jedan od njih. “Većina naših članica jedino što traže je hrana. Strašno je da djeca danas gladuju i strašno je

što se sve naše akcije svode na stalno prikupljanje hrane, a ne na organizovanje izleta, priredbi ili nekih drugih aktivnosti”, navela je Miljatović, jedna od uvodinčarki na “doručku sa novinarima” koji je Helsinski parlament građana organizovao povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, kako bi skrenuli pažnju da, i pored zakonima proklamovane ravnopravnosti, i dalje u našem društву žive žene koje su lišene mnogih prava. Pored samohranih majki, koje nisu prepoznate ni u zakonima RS, u posebno teškom položaju su i žene sa invaliditetom. “Mi se svakodnevno suočavamo sa nizom prepreka, od arhitektonskih barijera koje nam onemogućavaju pristup javnim objektima, do nemogućnosti izbora zanimanja i zapošljavanja, pa do duboko usađenih predrasuda da žena sa invaliditetom ni ne treba da se udaje i zasniva porodicu”, navela je Milena Obradović, predsjednica Saveza paraplegičara RS. Prema njenim riječima svega tri osnovne škole u Banjaluci su uklonile, odnosno omogućile pristup djeci sa invalidskim kolicima. “Ako je tako u Banjaluci, zamislite tek kako je na selima i u manjim mjestima, gdje mnoge osobe nisu informisalne ni o osnovnim pravima koje imaju”, navela je Obradović. Aktivistica “Oštare nule” Dražana Lepir najavila je Osmomartovski marš koji će, pod parolom “Ujedinjeni/e protiv patrijarhata”, biti obilježen sutra, 8. marta, simboličnom šetnjom od Narodnog pozorišta do Trga krajine u Banjulci s početkom u 12.00 časova. “Pitanje ravopavnosti polova nije pitanje samo žena, nego i žena i muškaraca koji podjedнако žive u društveno nametnutim im ulogama”, poručila je Lepir. Inače, inicijativu da se jedan dan u martu proglaši Međunarodnim danom žena pokrenula je Klara Cetkin 1910. godine u Kopenhagenu, na Drugoj internacionalnoj konferenciji žena. Tek kasnije je odlučeno da taj dan bude 8. mart, i da se obilježava u cijelom svijetu. U Bosni i Hercegovini napravljeni su značajni pomaci na polju zaštite i promocije ženskih ljudskih prava, ali i dalje je učešće žena u političkom životu daleko od zakonom propisanih 40 odsto, svaka četvrta žena u BiH trpi neki vid nasilja, čine većinu nezaposlenih i isključene su iz reformskim procesa koje se vode u BiH. “Doručak sa novinarima” je jedna od aktivnosti koje Helsinski parlament građana sa Fondacijom [CURE](#) realizuje u okviru projekta “X-press II” koji finansira EU.

Za koga radi Deda Mraz?



Banja Luka, 22. decembar 2012.

Svakog decembra, kada se izlozi zašarene lampionima, a novinske stranice prazničnim reklamama, zapitam se: za koga, ustvari, radi Deda Mraz? Ovom rečenicom počela je izlaganje uvodničarka jučerašnjeg doručka sa novinarima Milkica Milojević, novinarka i predsjednica BH novinara. Deda Mraz simbolizuje potrošnju, a ne solidarnost i darivanje, kako je možda na početku bilo. Ovaj debeljuškasti dedica, u crvenoj potrošačkoj odori radi za multinacionalne kompanije, poput Koka kole, trgovачke lance, itd., a odavno se već zaboravila ona suštinska potka iz koje je ovaj dedica iznikao, rekla je Milkica Milojević dodajući da je vrijeme božićnih i

novogodišnjih praznika zapravo vrijeme koje bismo se „svi trebali zapitati koliko smo solidarni, koliko smo dobrog učinili i koliko smo prilika propustili da učinimo nešto dobro“. Posebna diskusija vodila se o medijima i njihovog ulozi u „predprazničko vrijeme“. Kao i većina drugih preduzeća, i mediji gledaju kako da povećaju prihod, pošto u praznično vrijeme prihod od kupljenih reklama drastično skače. Zaključak je da, kao što se izgubila solidarnost u našem društvu, tako je nema ni u medijima. Što znači da ni marginalizovanih ni ranjivih grupa i njihovih problema jako rijetko možemo vidjeti u medijima, a da nije u pitanju neki senzacionalizam ili pak patetika. Milojević je ovu trvdnju ilustrovala primjerom obilježavanja 20. decembra - Međunarodnog dana solidarnosti: „Dok su svi mediji brujali o novootvorenom tržnom centru u Banjaluci, ni pomena o ovom danu, a kamoli o onima zbog kojih se ovaj dan i obilježava“.

Kada ovom ekonomskom pritisku dodamo i neke druge koje trpe mediji u BiH, poput onog političkog, pod čijim su uticajem naročito javni servisi, a čija je obaveza da medijski prate sve društvene grupe, ne piše se dobro profesionalnom medijskom izveštavanju o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu, zaključeno je na doručku sa novinarima.

Obilježen Dan ljudskih prava



Banja Luka, 11. decembar 2012.

Povodom 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava, Helsinški parlament je organizovao niz novinarskih posjeta savezima i udruženjima koja se bave i/ili zastupaju marginalizovane i društvene grupe. Prva stanica naše posjete bio je „Dom osoba sa invaliditetom“, koji su priredili za novinare preskonferenciju, na kojoj su ukazali na kršenje ljudskih prava osoba sa invaliditetom, i jasnu diskriminaciju za svih onih koji nisu ratni vojni invalidi. Gospova Rađen Radić, sekretarka Saveza MeNeRaLi je rekla:

„Pogledajte samo kada Vlada pregovara sa socijalnim

partnerima, tu možete vidjeti sindikat, RVI, nezaposlene, mlade, ali ne i osobe sa invaliditetom. To jasno govori o odnosu vlasti ali i cijelokupnog društva prema ovoj populaciji“. Sekretar Saveza slijepih Jovica Radanović je ovom prilikom podijelio saopštenje za novinare, ali na Brajevom pismu, koje je u prvi mah šokiralo sve prisutne, ali su nakon toga shvatili barem na trenutak kako je slijepim licima u našem društvu. Druga stanica našeg puta je bila organizacija Udružene žene. Lana Jajčević i Aleksandra Petrić su novinarima govorile najviše o problemima i potreбama žena i djece korisnika Sigurne kuće.

Najveći problem, naglasile su one, jeste nedostatak takozvane izlazne strategije za žene žrtve nasilje, tako da se većina žena ponovo vraća nasilniku. Pored toga kaznena politika prema počiniocima krivičnog djela nasilja u porodici je preblaga. Nakon toga otišli smo na Trg Krajine da ispratimo akciju udruženja građana „Oštra Nula“, koji su organizovali potpisivanje peticije za izmjenu zakona o slobodi okupljanja ispred institucija entiteta, ali i dali podršku aktivistima u Prijedoru. Novinari su na trgu imali priliku da vide i sahranjivanje ljudskih prava od strane Inicijative mladih za ljudska prava, koji su sličnu akciju izveli i u Sarajevu i Mostaru. Završetak puta je bio u organizaciju Udas, gdje je upriličena izložba slika, koju su radile osobe sa invaliditetom, gdje nam se pridružio i šef banjalučke kancelarije Evropske unije, gđin Giulio Zanni. Druženje je nastavljeno uz hranu i osvježenje. Proslava Dana ljudskih prava je aktivnost u projektu X-Press, koji finansira Evropska unija.

„Nasilje u porodici - uloga i značaj medija“



Tuzla, 7. decembar 2012.

Povodom 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u Tuzli je održan „Doručak sa novinarima“ na temu „Nasilje u porodici – uloga i značaj medija“ Istraživanja u svijetu pokazuju da je svaka treća žena doživjela neki oblik nasilja, u kontekstu BiH vjerovatno je ta pojавa i češća, ali je činjenica da se manje obraćaju za pomoć i teže govore o tome. Nasilje u porodici je krivično djelo po tri zakona u FBiH i RS. U BiH danas se isključivo bavimo posljedicama nasilja, a prevencije i preventivnih programa je jako malo ili ih gotovo nema rekla je mr.sci.

Fatima Bećirović, koordinatorica psihosocijalnog programa Centar za terapiju i rehabilitaciju "Vive Žene". Ona je dodala da veliki broj djevojčica koje odrastaju u nasilničkom okruženju kasnije za partnera biraju nasilnika, ili muška djeca koja odrastaju u takvim uslovima imaju velike predispozicije da postanu i sami nasilnici. Nasilje nije bolest to je naučeno ponašanje. Statistika pokazuje da se od ukupnog broja žena koje su bile pobjegle ili prijavile nasilnika, čak njih 85% vrate tim istim partnerima. Prema dostupnim podacima o provođenju Strategije za prethodni period (2007-2010), u 2010. godini zabilježeno je ukupno 5.087 slučajeva nasilja nad djecom, od kojih zanemarivanje i kombinovano nasilje predstavljaju polovicu svih zabilježenih slučajeva nasilja, dok 21,3 posto slučajeva otpada na psihičko nasilje, a 19 posto na ekonomsko zanemarivanje. Fizičko nasilje je zabilježeno u 11 posto slučajeva u ukupnom opsegu nasilja nad djecom u našoj zemlji. „Razgovor o žrtvi nije dovoljan, potrebno je okrenuti se i nasilniku, jer u većini slučajeva on



sebe ne vidi kao takvog“, naglašava Bećirovićeva. Ona dodaje da uloga medija je izrazito važna u kontekstu prenošenja informacija građanima kontinuirano. Naša iskustva govore da svaki medijski istup u okviru teme nasilja povećava broj osoba koje nam se javi za pomoć, pogotovo u vrijeme 16 dana aktivizma kada je tema nasilja gotovo svakodnevno zastupljena u medijima, u tom periodu broj prijava je znatno veći. U skladu s tim kako je važno da kontinuirano imamo praćenje te teme, tj. tokom cijele godine nakon čega bi se, sigurno, veći broj žrtava odlučio progovoriti i potražiti pomoć. U svakom slučaju važno je da se temi nasilja ne pristupa senzacionalistički jer se radi o vrlo ozbilnjnom, osjetljivom i složenom društvenom problemu koji zahtjeva punu pažnju i adekvatno tretiranje. Doručak sa novinarima je aktivnost u projektu X-Press, koji finansira Evropska unija

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija CURE raspisuju

K O N K U R S

za profesionalno izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama

Banja Luka, 19. novembar 2012.

Na konkursu mogu učestvovati novinari i novinarke štampanih, elektronskih i online medija iz Bosne i Hercegovine čiji tekstovi i/ili prilozi afirmišu i promovišu profesionalno medijsko izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini i rezultiraju konkretnim akcijama i pomacima u praksi.

Nagrada se raspisuje u četiri kategorije:

1. za tekstove u štampanim medijima do 10.000 karaktera
2. za radijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta
3. za televizijske priloge dužine od 1 minut i 30 sekundi do 5 minuta i
4. za tekstove na web portalima do 10 000 karaktera

Za nagradu konkurišu prilozi i tekstovi objavljeni u periodu od 31.marta 2012. do 31. marta 2013. godine. Jedan kandidat/kandidatkinja može poslati maksimalno tri teksta/priloga na konkurs. Prijave sa kopijama objavljenih tekstova i/ili audio-vizuelnih priloga (koji trebaju biti i u elektronskoj formi), sa podacima o kandidatu/kinji, uz potvrdu urednika o datumu objave sadržaja, slati na adresu:

Helsinški parlament građana

„Za novinarsku nagradu“

Miše Stupara 68, 78 000 Banjaluka

Za više informacija obratite se na: tel. 051/432-750, e-mail: azolja@hcabl.org ili web: www.hcabl.org

„Govor mržnje u printanim i On line medijima u BiH“

Tuzla, 16. novembar 2012.

„Dramar“ Tuzla, tema ovog doručka bila je: „Govor mržnje u printanim i On line medijima u BiH“. Na ovu temu govorio je Dr. sc Enes Osmančević, docent na Filozofskom fakultetu u Tuzli. Jezik mržnje je jedna od najznačajnijih karakteristika medija u zemljama na području bivše Jugoslavije. U Bosni i Hercegovini jezik

mržnje nije iščezao, on je evoluirao, promijenio je oblik i nositelje. Umjesto mržnje spram pripadnika drugih nacionalnosti i vjerske pripadnosti, karakterističnim za javnu komunikaciju devedesetih godina 20- stoljeća, sada je dominantna ideološka isključivost i netrpeljivost. Promoviraju je partijski lideri, a pronose njihove pristalice, koje su nerijetko instruirane u partijskim propagandnim štabovima kako da šire mržnju u socijalnim mrežama, sakriveni iza lažnih profila-rekao je Dr.sc Enes Osmančević.





S tim u vezi Vijeće za štampu pokrenulo je akciju pod nazivom "Niste nevidljivi" kojoj je cilj procesuiranje i sankcioniranje onih koji šire govor mržnje. Princip je zasnovan na samoregulaciji koju trebaju da prihvate, prije svih, kreatori web portala. Ukoliko se ustanovi govor mržnje, počiniocima prijeti kazna zatvora. Međutim, sa druge strane se postavlja pitanje provodivosti Zakona, ali i zainteresiranosti svih subjekata koji se trebaju uključiti u borbu protiv toga. Napredak je moguć ukoliko se novinari, Vijeće za štampu, nevladin sektor, policija i nadležni sudovi više angažiraju oko ovog problema. Doručak s novinarima je jedna od aktivnosti u okviru projekta X-Press II, čiji je cilj senzibilizacija medija za izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u našem društvu, kako bi, preko medija, utjecali na relevantne institucije.

Radionica za studente



Banja Luka, 7. novembar 2012.

Na Filozofskom fakultetu političkih nauka u Banjaluci juče je održana radionica sa studentima pod nazivom „Standardi u izvještavanju o marginalizovanim grupama“. Radionicu je vodila novinarka Milkica Milojević, a radionici je prisutvovalo 25 studentica i studenata odsjeka za novinarstvo kao i profesorica Radmila Čokorilo.

Milojevićka je upoznala studente sa najugroženijim marginalizovanim grupama u našem društvu i načinima na koji mediji izvještavaju o njima. „Pored toga što su daleko od procesa donošenja odluka, ove grupe su takođe i medijski zapostavljene, što ih dodatno marginalizuje i udaljava od

mogućnosti da uživaju sva prava koja su im zagarantovana Ustavom“, istakla je Milojevićka. Kod medijskog predstavljanja različitih marginalizovanih grupa problem je i stereotipno izvještavanje, koje je, prema ocjeni Miljevićke, posljedica nemara novinara, tabloidizacije, nedostatka znanja, saosjećanja i hrabrosti, ali i nespremnosti novinara da prihvate izazov. Posebnu pažnju, prema njenim riječima, treba obratiti i na jezik, odnosno terminologiju koja se upotrebljava kada se izvještava o marginalizovanim grupama, kako bi se izbjegla upotreba uvredljivog i diskriminatorskog jezika koji često poziva na otvoreni otpor i mržnju prema određenim manjinskim grupama. Ono čime novinar/ka treba da se vodi jeste profesionalizam, odnosno pridržavanje kodeksa i zakona kada je u pitanju izvještavanje o marginalizovanim grupama, poručila je Milkica Milojević. Nakon izlaganja uslijedila su pitanja studenata kojih zaista nije bilo malo. Interesovao ih je odnos medija nekad i sad, iz ličnog iskustva novinarke Milojević. Najviše pitanja bilo je u u vezi odnosa novinar – urednik, kako da novinar istraže i progura svoju priču koja možda ne odgovara uredniku. U ugodnom razgovoru koji je trajao nešto više od dva sata završena je druga



radionica sa studentima.

E.V.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE FOTOGRAFIJA

Banjaluka, 2. novembra 2012.

Helsinški parlament građana Banja Luka i Fondacija CURE iz Sarajeva raspisuju POZIV za dostavljanje fotografija na temu „Marginalizovane i ranjive grupe u BiH“, nastavljajući tako raditi na promociji profesionalnog i etičkog izvještavanja o marginalizovanim grupama u bosanskohercegovačkom društvu i afirmaciji novinarske nagrade „Srđan Aleksić“.

Na ovaj način želimo omogućiti i fotoreporterima da se uključe u promociju ljudskih prava ovih grupa i da svojim fotografijama, kao specifičnim formama izražavanja koje svjedoče o vremenu u kojem živimo, doprinesu artikulaciji specifičnih potreba različitih marginalizovanih grupa i iznalaženju sistemskih rješenja za njihove probleme.

Na poziv se mogu javiti svi koji su objavljivali fotografije u novinama i/ili drugim medijima ili čije fotografije su bile namjenjene objavlјivanju u periodu od 1. januara 2012. do 01. januar 2013. godine, a državljeni su Bosne i Hercegovine, ili rade za medije koji su u Bosni i Hercegovini, kao i strani državljeni uz uslov da su im fotografije snimljene na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Autori mogu poslati do pet (5) fotografija isključivo u DIGITALNOJ formi, minimalne veličine od 2200 piksela i maksimalne veličine do 2 Mb.

Fotomontaže, i digitalno manipulisane fotografije ne mogu učestvovati na konkursu.

Poziv za dostavljanje fotografija biće otvoren do 01. marta 2013. godine.

Organizatori će izabrane fotografije predstaviti na dvije izložbe koje će biti organizovane tokom 2013. godine, a 12 fotografija koje budu izabrane kao najbolje odlukom žirija i publike, biće objavljene u kalendaru za 2014. godinu.

Fotografije se dostavljaju Helsinškom parlamentu građana putem e-maila: fotografije@hcabl.org

Više informacija tražiti na www.hcabl.org, www.fondacijacure.org, ili putem telefona 051/432-750.

Stare metode vrbovanja zamijenile nove



Banja Luka, 18. oktobar 2012.

„Stare metode vrbovanja djevojaka zamijenile su nove. Danas se djeca vrbuju preko Interneta i nerijetko neka od te djece završe prostituišući se i postaju žrtve trgovine ljudima”, istakao je načelnik službe SIPA za operativnu podršku Boris Ivanović na „doručku sa novinarima”, koji su organizovali Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija Cure u Klubu BH novinara u Banjaluci povodom Evropskog dana borbe

protiv trgovine ljudima, a na kojem su učestvovali i Dijana Kremenović iz World Visiona i Lana Jačević iz Udruženih žena Banjaluka. Problem je u tome, kako je istakao Ivanović, što policijske agencije u BiH nisu ni organizaciono ni materijalno opremljene da se nose sa novim metodama vrbovanja, koje se danas dešava putem Interneta. „Policija nema uređaje za virtualno praćenje i otkrivanje vrbovanja, a u većini slučajeva ni roditelji ne znaju šta im djeca rade i kakve sadržaje pretražuju na Internetu”, objasnio je Ivanović. Prema njegovim riječima Bosna i Hercegovina je kuća na putu za sve vrste kriminala – od šverca droge i oružja do trgovine ljudima. Do 2002. godine Bosna i Hercegovina je bila zemlja prijema za djevojke iz istočnoevropskih zemalja koje su ovdje dolazile i bavile se prostituticom. U zadnjih deset godina od zemlje prijema Bosna i Hercegovina je postala zemlja tranzita, ali i zemlja porijekla odakle se regrutuju mlade djevojke i momci i šalju u Zapadnu Evropu. Mnogi od njih bivaju odvedeni na prevaru i u stranim državama se radno i seksualno eksploratišu, objasnio je Ivanović dodajući da je prije 12 godina u Republici Srpskoj postojalo 75 noćnih barova u kojima je radilo 480 djevojaka, od kojih su 30% njih bile žrtve trgovine ljudima.



„Danas je situacija daleko bolja, što ne znači da ne bi mogla biti i bolja”, rekao je Ivanović dodajući da se u posljednje tri godine broj žrtava trgovine ljudima u BiH kreće između 30 i 35. Prema riječima Lane Jajčević, pravne savjetnice u organizaciji Udružene žene, u Sigurnoj kući za žene i djecu žrtve nasilja u Banjaluci je od 2006. godine bilo smješteno 6 djevojaka, žrtava trgovine ljudima. „Neki od ovih slučajeva su dobili sudski epilog, a neki ne. Npr. slučaj maloljetne djevojke, žrtve trgovine ljudima u Bratuncu, u koji su bili upleteni i visoki dužnosnici na svim nivoima u BiH, nije dočekao svoj „sudski kraj”, jer su i

Okružno tužilaštvo u Bijeljini i Tužilaštvo BiH odustali od tužbe”, navela je Jajčević. Među faktore koji utiču na trgovinu ljudima, pored siromaštva i kulturoloških obrazaca, spadaju i nedovoljna saradnja policije i tužilaštva i neujednačena sudska praksa. Problem predstavljaju i ruralne sredine za koje „ni ne znamo šta se sve tamo dešava i koliko tu maltretiranja i zlostavljanja djece ime”. U tom kontekstu, Boris Ivanović je podsjetio na slučaj djevojke iz jednog malog sela koje se mlada udala i koja je vrlo brzo postala seksualni objekt ne samo svog muža, nego i njegovog oca i njegove braće koji su je seksualno iskorištavali. Djevojka je završila u duševnoj bolnici, a kada su je iz bolnice otpustili, obrela se u jednom baru gdje je završila kao žrtva trgovine ljudima. Doktor iz sela iz kojeg je pobegla je naveo da se godišnje u tom mjestu uradi 17 abortusa djevojaka starosti između 17 i 20 godina. Kako bi podigli svijest ljudi, naročito mlađih, o opasnostima trgovine ljudima SIPA je, u saradnji sa nevladinim organizacijama u BiH, organizovala niz radionica u osnovnim i srednjim školama na kojima su skretali pažnju na metode vrbovanja putem Interneta i kako ih prepoznati i izbjegći.

D.D.

Doručak sa novinarima na Dan mira u Tuzli



Tuzla / Banja Luka, 22. septembar 2012. Juče je, povodom Međunarodnog dana mira, u Tuzli održan "Doručak sa novinarima", na kojem se razgovaralo o žrtvama torture u našoj zemlji. Doručak su organizovali Helsinski parlament građana Banjaluka, Fondacija CURE u saradnji sa organizacijom Vive žene iz Tuzle. Prisutnim novinarima prvo su se obratile stručnjakinje iz oblasti psihologije Suzdina Bijedić i Teufika Ibrahimefendić, koje su govorile o svakodnevnim

problemima žrtava torture i problemima njihovih porodica. Gospođa Ibrahimefendić je naglasila da društvena situacija koja vlada u podijeljenoj zemlji kakva je BiH, nepovoljno utiče na sve nas, a pogotovo na žrtve torture, pošto se u ovakovom društvu osjaćaju nesigurno i nezaštićeno. Jasmin Mešković, predsjednik Udruženja logoraša TK, je govorio o neophodnosti donošenja zakona o žrtvama torture. On je naglasio da su bivši logoraši i žrtve torture jedini koji su izašli iz proteklog rata, a da nisu njihova prava zakonom regulisana. Zakonom koji bi se trebao donijeti na nivou države bilo bi regulisano penziono i socijalno osiguranje za lice i porodicu, te nematerijalna nadoknada. Ovim zakonom država bi izbjegla tužbe od strane oko 200 000 bivših logoraša, koje bi zemlju zasigurno dovele u bankrot. Doručak sa novinarima je dio projekta X-Press, društvana uključenost putem medija, koji finansira Evropska unija.

Let's do it! Očistimo BiH za jedan dan!



Banja Luka, 7. septembar 2012.

Više od 50 hiljada volontera učestvovaće 9. septembra u akciji čišćenja 700 divljih deponija širom BiH, najavili su danas, na „doručku sa novinarima“, koordinatori akcije „Let's do it – očistimo zemlju za jedan dan“ Ina Ritan i Nikola Đurić, dodajući da su se u akciju uključili i komunalna preduzeća, Crveni krst, resorna ministarstva, lokalni organi i Vojska BiH. Ovo je do sada najveća akcija u BiH posvećena čišćenju ilegalnih deponija, ali i drugih zelenih površina i zaštićenih područja, a procjenjuje se da u BiH ima oko 10.000 divljih deponija. Za volontere koji će učestvovati u akciji

biće obezbijeđene rukavice, vreće za smeće i prevoz, a u akciju će se uključiti i vatrogasne službe, policija, hitna pomoć, BH MAC i službe civilne zaštite, kako bi se osigurala bezbjednost svih učesnika akcije. Više o detaljima akcije možete vidjeti na <http://www.letsdoit.ba>. Govoreći o aktivnostima koje preduzima ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, pomoćnica ministrice Svjetlana Radusin je istakla da je u toku donošenje određenih propisa kojima bi se trebao poboljšati sistem i način odlaganja otpada, dodajući da jedan broj komunalnih preduzeća, i pored jasne zakonske regulative, i dalje otpad odlaže na nepropisan način, zagadjujući vodu i zemlju. „Mi u ministarstvu nemamo podatke o tome koliko preduzeća je do sada kažnjeno zbog nepropisnog odlaganja otpada. To je u nadležnosti republičke i opštinskih inspekcija i sigurna sam da od njih možete dobiti te podatke“, rekla je Radusin dodajući da je „nsika svijest ljudi“ najveći problem u pogledu zaštite životne sredine.

D. D.

Istraživanje o problemima i potrebama građana Banjaluke



Banja Luka, 5. septembar 2012.

Na Doručku sa novinarima održanom danas u Banjaluci prezentovani su osnovni rezultati istraživanja o problemima i potrebama građana Banjaluke. Istraživanje je provela Re:akcija, neformalna mreža 10 nevladinih organizacija sa područja grada Banjaluke uz pomoć konsultanata Vladimira Turjačanina i Srđana Puhalja i nekoliko desetina volontera. Istraživanje je provedeno između 1. maja i 1. septembra 2012.

godine na uzorku od 1068 ispitanika u gradu, prigradskim naseljima i na selu. U ime Re:akcije govorila je kordinatorica Jelena Vukelić. Ona je naglasila nekoliko najvažnijih problema koje su građani prepoznali. Prije svega, građani prigradskih naselja su najnezadovoljniji, a najveći problem predstavlja nezaposlenost, slaba komunikacija gradskih vlasti i građana, infrastruktura, visoka cijena prevoza i grijanja. Građani su zadovoljni vodosnabdijevanjem i zdravstvenom zaštitom.

Doručak sa novinarima je aktivnost projekta X-press, koji finansira Evropska unija.

X-PRESS sesija

Sarajevo, 12.juli 2012.

Fondacija CURE i Helsinški parlament građana Banja Luka vas pozivaju na X-PRESS sesiju: "Osobe oboljele od malignih bolesti – marginalizovana grupa u bh. društvu".

X-Press sesija se održava u petak, 13.07.2012. u 11:00h, u restoranu Druga Kuća Lora, Kolodvorska 9 i 13, u Sarajevu. Uvodničarka sesije je dr. Maja Banjin, specijalistkinja interne medicine, subspecijalistkinja onkologinja. Govorit će o medijskom prikazivanju osoba koje su oboljele od malignih bolesti, koji su to pozitivni primjeri medijskog izvještavanja o ovoj marginalizovanoj grupi, na koji način mediji mogu doprinjeti našem društvu svojim profesionalnim izvještavanjem, a kada se radi o osobama koje su oboljele od malignih bolesti. Maligna oboljenja šire se velikom brzinom iz dana u dan. Stanice raka napadaju organizam tako što ulaze u krvne stanice i kruže cijelim krvotokom. Kada je organizam oslabljen, stanice raka probijaju krvne kanale i napadaju meka tkiva koja su čovjekov glavni obrambeni mehanizam. Od malignih bolesti obolijevaju sve dobne grupe stanovništva, ali se češće javljaju kod starije populacije. Projekcije su da će do 2030. godine godišnja smrtnost biti 12 miliona stanovnika/ica naše planete, a razlozi za to su višestruki, od kojih bismo izdvojili/e izmjenjen način života i sve veće zagađenje okoline opasnim tvarima. Uvodničarske sesije posvećujemo ulozi medija i nastojimo ukazati kako mediji imaju mogućnost pomoći i doprinijeti osvještivanju našeg društva. Odgovorit ćemo na brojna pitanja, a jedno od važnijih je - na koji način se mediji mogu osigurati za profesionalno izvještavanje, sa posebnim naglaskom na izvještavanje o marginalizovanim grupama u Bosni i Hercegovini. Pozivamo vas da dođete na X-Press sesiju, saznate više i pomognete da informiramo i educiramo javnost. X-Press sesije odvijaju se kao tematski doručak-susret sa novinarkama i novinarima i ciljaju ih ohrabiti za rad koji će biti etičan i profesionalan kada se radi o prikazivanju stvarnosti svih osoba podjednako.

Za X-Press inicijativu, CURE je partnerska organizacija Helsinškom parlamentu građana iz Banja Luke. Projekat finansira Delegacija Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.

Za više informacija, molimo kontaktirajte CURE ured na 033 264 - 420, ili pišite navedrana@fondacijacure.org

Održan IT trening: "On line i off line aktivizam"



Banja Luka, 18. juni 2012.

U Banjaluci je tokom vikenda održan prvi od šest IT treninga za nevladine organizacije i medije, na kome je učestvovalo 11 učesnika i učesnica.

Voditeljice treninga, Valentina Pellizzer i Amila Topčagić su pokazale kako koristiti razne alatke na internetu, radi lakše i brže komunikacije, odnosno bržeg širenja informacija. Prikazale su nam kampanju Kony 2012 koja prikazuje svu moć interneta i društvenih mreža. Polaznici treninga imali su priliku da nauče nešto više o sigurnosti i čuvanju ličnih podataka, o pisanju vijesti i stavljanju fotografija, video i audio materijala na web, te mogućnosti uvezivanja weba sa društvenim mrežama, kao što su Facebook i Twitter.

Trening su organizovali Helsinški parlament građana Banjaluka i Fondacija CURE, koji je dio projekta X-press, koji finansira Evropska unija.



Radionica za studente novinarstva

Banja Luka, 23. maj 2012.

Na Filozofskom fakultetu u Tuzli juče je održana radionica pod nazivom „Standardi u izvještavanju o marginalizovanim grupama“. Radionicu je vodila novinarka Milkica Milojević, a radionici su prisutvovali 25 studentica i studenata odsjeka za novinarstvo. Milojevićka je upoznala studente sa najugroženijim marginalizovanim grupama u našem društvu i načinima na koji mediji izvještavaju o njima. „Pored toga što su daleko od procesa donošenja odluka, ove grupe su takođe i medijski zapostavljene, što ih dodatno marginalizuje i udaljava od mogućnosti da uživaju sva prava koja su im zagarantovana Ustavom“, istakla je

Milojevićka. Veliki problem kod medijskog predstavljanja različitih marginalizovanih grupa predstavlja i stereotipno izvještavanje, koje je, prema ocjeni Milijevićke, posljedica nemara novinara, tabloidizacije, nedostatka znanja, saosjećanja i hrabrosti, ali i nespremnosti novinara da prihvate izazov. Posebnu pažnju, prema njenim riječima, treba obratiti i na jezik, odnosno terminologiju koja se upotrebljava kada se izvještava o marginalizovanim grupama, kako bi se izbjegla upotreba uvredljivog i diskriminatornog jezika koji često poziva na otvoren otpor i mržnju prema određenim manjinskim grupama. Ono čime novinar/ka treba da se vodi jeste profesionalizam, odnosno pridržavanje kodeksa i zakona kada je u pitanju izvještavanja o marginalizovanim grupama, poručila je Milkica Milojević.

Svećana dodjela novinarskih nagrada "Srđan Aleksić"



Banja Luka, 10. maj 2012.

U sklopu dvodnevne konferencije o profesionalnim i etičkim standardima u izvještavanju o marginalizovanim grupama 8. maja organizovana je i svećana dodjela novinarskih nagrada "Srđan Aleksić". U punoj dvorani muzičkog paviljona u parku Petra Kočića, po drugi put su dodijeljene novinarske nagrade "Srđan Aleksić" novinarima i novinarkama za koje je četveročlani žiri ocijenio da su profesionalno i argumentovano izvještavali o različitim marginalizovanim grupama u našem društvu. U kategoriji štampanih medija prvu nagradu osvojila je Milkica Milojević, novinarka „EuroBlica“. Nagradu joj je

uručila Aida Halilović, predstavnica kompanije M:tel, jednog od sponzora. U konkurenciji radijskih priloga prva nagrada pripala je Mirsadu Čamđiću, novinaru Radio Gračanice, kome je nagradu uručila predstavnica Unicredit banke. Druga nagrada pripala je Radmili Grubiši, novinarki BH radija 1. Grubiši je nagradu uručila mirovna aktivistkinja, osnivačica i dugogodišnja direktorka Helsinskih parlamenta građana Lidija Živanović. U kategoriji televizijskih priloga, druga nagrada je dodijeljena Tini Jelin Dizdar, novinarki magazina TV Liberty, za upečatljivu priču o ratnom vojnem invalidu iz Mostara koja dočarava svu apsurdnost i surovost rata. Nagradu joj je uručio Enes Osmančević, član žirija. Ove godine, po prvi put, dodijeljena je nagrada za tekstove na web portalima, Irmi Husić, studentkinji i novinarki portala novinar.me. Nagradu joj je uručio Erduan Katana, novinarka Slobodna Evropa. Specijalna nagrada za izvještavanje u kontinuitetu pripala je portalu Manjina.ba, a nagradu je, u ime redakcije, primila urednica ovog portala Vesna Andree Zaimović.

Internet II



Banja Luka, 23. april 2012.

Govoreći o dokumentu ACTA kojim se uvode mјere za zaštitu intelektualnog vlasništva, apsolvent PMF u Banjaluci Slobodan Mičić je na današnjem „doručku sa novinarima“ rekao da bi znanje i informacije trebali da budu dostupni svima, te da „svaki pokušaj da se to onemogući predstavlja atak i gušenje sloboda na Internetu“. Prema njegovim riječima iza ACTA stope velike kompanije, kao što su filmske i diskografske kuće, čiji jedini cilj je sticanje profita. „Već postoje institucije koje se bave zaštitom intelektualnog vlasništva tako da nije jasno zašto nam sad treba i

ACTA. Njen jedini cilj je maksimalizacija profita i kontrola Interneta“, rekao je Mičić povodom današnjeg Svjetskog dana knjige i autorskih prava. Kopiranje određenih stvari sa Interneta, prema Mičiću, nije krivotvorene, već samo umnožavanje, bez diranja ili mijenjanja samog sadržaja. On smatra da ni rigorozna primjena zakona zbog krivotvorenja neće natjerati narod da kupuje originalne DVD ili muziku, „jer narod jednostavno nema 40 Eur za film ili recimo 7000 dolara za licencirani photoshop program“. On je podsjetio da postoje slobodni i besplatni operativni sistemi kao što je LINUX koji je postao najbrže rastući operativni sistem u svijetu. Mičić je zaključio da problem ACTA nije pravne, već tehničke prirode, jer je „današnja tehnologija prevazišla i trenutne zakone i zastarjeli monetarni model“. Ukoliko se istraje u nametanju kontrole na protok i širenje informacija Internetom, Mičić nije isključio ni mogućnost pravljenja paralelnog „Drugog Interneta ili Interneta II“, za šta postoje realne tehničke mogućnosti, a koji bi bio slobodan i dostupan svima. Prema izvještaju Regulatorne agencije za komunikacije Bosna i Hercegovina je u 2010. godini imala 2 miliona Internet korisnika. Za uređenje i primjenu zakona koji se tiču zaštite intelektualnog vlasništva nadležan je Institut za intelektualno vlasništvo BiH (ubaciti link) čiji predstavnici se danas nisu pojavili na „doručku sa novinarima“.

D. D.

Novinarska nagrada Srđan Aleksić u vlasništvu Mreže za izgradnju mira



Sarajevo, 30. mart 2012.

Helsinski parlament građana, fondacija CURE i Mreža za izgradnju mira u BiH organizovala je od 28. do 30. marta 2012. godine u Sarajevu trodnevnu radionicu strateškog planiranja u okviru projekta „X-Press, društvena uključenost putem medija“ koji finansira Delegacija Evropske Unije u BiH i uz podršku projekta Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) kancelarija u BiH. 42 organizacije civilnog društva okupljenih u Mrežu za izgradnju mira u okviru svog prvog strateškog planiranja raspravljale su o svojoj misiji i viziji, identitetu, članstvu, strukturi i budućem djelovanju. U skladu sa misijom Mreže

usmjerenom na promociju građanske hrabrosti i odgovornosti posebno je razmatrano pitanje načina dodjele Novinarske nagrade Srđan Aleksić. Dogovoren je da će Mreža već sljedeće godine dodjeljivati novinarsku nagradu Srđan Aleksić na Dan mira 21. septembra kao način poticanja i priznanja građanske

hrabrosti odvažnih novinarki i novinara. Mreža za izgradnju mira nastala je u februaru 2010. godine uz podršku USAID-a, i danas okuplja 92 članice. Mreža radi na izgradnji i promociji mira zasnovanom na integritetu, slobodi i povjerenju, građanskoj hrabrosti i odgovornosti, zalaganju za ljudska prava i nenasilje. Cilj rada članica Mreže je uticaj i pokretanje konkretnih inicijativa u vezi sa javnim politikama u oblastima prepoznatim kao ključnim za dugoročnu izgradnju mira u BiH, prvenstveno oblasti sigurnosti, obrazovanja, zaštite i promocije ljudskih i manjinskih prava, suočavanja s prošlošću i tranzicione pravde, rodne ravnopravnosti i kulture javnog dijaloga i demokracije.

Više informacija pronađite na www.mreza-mira.net